

# Ditiragalo tsa Motlha wa Gompiano di Tlhalosiwa sentle Ka Seperofiso

San Bernardino, California, USA  
1965-Sedimonthole 06

1 A re obeng ditlhogo tsa rona. Rara wa rona yo o rategang wa legodimo, re a go leboga mo bosigong jono gore o araba dithapelo tsa rona. Mme yo o rapaletseng foo yo loaro la gagwe le sa atlang. Mme o Modimo re gakologelwa gore loaro la ntlha go dirwa mo lefatsheng, Le dirilwe ke wena ka sebele. O ne wa tsaya legopo mo letlhakoreng la ga Atame, wa tswala fa o ntshitseng legopo teng, mme wa dira mosadi wa gagwe O Rara Ke rapela gore mo bosigong jono o atlolole letsogo la gago, mme o dire selo se segolo se re se kopang. Mme le ba bangwe ba, Morena, mme yo, yo o tshwengwang ke bolwetse ja tlhaloganyo, le botlhe ba ba nang le dikopo re di neela mo go wena, Rara, ka dipelo tshotlhe tsa rona. Mo leineng la Morena Jeso Keresete. Amene.

Ee ruri ke motlotlo go bo ke le fano bosigo jono, le go nna ke lebelela phuthego e e molemo e. Le moopelo o o monate, setlhophanyana se se molemo. Ke ne ke akanya ka pharologanyo, fa ke lebeletse bone basimane ba eme kwa ka... ba lebega ba le phepa, ba kgaotse meriri sentle! Ke letse ke akanya bosigo ka—ka lefelo le ke nnang kogo lone; segopa sa botsotsi se ne sa tsena mo teng go ne kwa mme ba leka go tibisa mosimane mo letangwaneng la go thuma; ba ne ba tshwanelwa ke go bitsa sengwe mme ba ba ba ntsha mo lefelong la teng. A pharologanyo, go bona bana emeletse, ba opela dipina tsa efangedi; a pharologanyo.

2 Ke akanya, fa Mokaulengwe Henry fa a ne are, "Banna bale ba ba kamileng moriri jaaaka basadi ba ka bo ba na," wa bona. Go—go—go ntse jalo. Go lebega jaaka ... Ke bona basimane ba ba e leka, go nna le moriri o o, ebile ba dirisa dirolara mo go one, go dikologa difatlhego tsa bone. Mme ga ke itse, ke ... nako tse dingwe ke kgobega marapo. It looks like it—it's a true time of perversion. Men are trying to wear women's clothes, and women wearing men's clothes. Le banna ba tlogela meriri ya bone e gola jaaka ya basadi, le basadi ba nna le meriri e kare ya banna. Go rileng ka batho ba, legale? A e le ruri ga go sa tlhole go na le fa ele tlhale e setseng ya boithlompho le tlotlo mo setshabeng se le mo bathong ba, le mo lefatsheng?

Nako e ke e e maswe, mme ke nako ya kgalalelo kana go rera Efangedi mo legatsheng. Fa ke ke nnile teng kwa tshimologong pele ga nako e tlholega, mme Rara a bo a nteba a bo a mpotsa are "Mo dipakeng tse tsotlhe o ne o ka batla go rera mo nako efeng? Ke ka batla go rera gone mo pakeng eno, gontse jalo, fela pele ga Gotla ga Gagwe.

3 Ke lebeletse bareetsi, ba ntse fatshe fa pele ga rona fa... Tsala yame ya moreri, maabane ko Tucson, o ne a palame pitse. (Ke akantse rre yo o nang le se —se mme yo onang le tshipi mo mokwatlang wa gagwe.) Pitse e mo digile. Rre yo mongwe o ne a nteletsa ka nako ya bongwe mo mosong, kwa hoteleng, abo are "Rre yo o o ko kokelong ya Veterans, matlho a gagwe a , tsenwe ke digalase mokwatla wa gagwe o swaegile fela thata, diphilo tsa gagwe di didule mo maemong, gape pelo e batla go ema." Gone foo ka khubama fa fatshe, ka mangole ;mogala, ka bo ke mo tshwara ka mogala, mme ka mo rapelela. Mme ke yo o ntse fano mo bosigong jono, o gone fano magareng ga rona. E ne e le maabane bosigo. Bob, o ka ema ka dinao foo? Ke e ne monna yo ke buang ka ene yo. [Phuthego e opa diatla — Ed.] Modimo o araba dithapelo, mo mosong, bosigo, le motshegare wa sethoboloko, bosigogare, nako e nngwe le e nngwe.

4 Jaanong, Ke —Ke moreri yo o gogang thero ka lebaka, jaaka ba go bitsa. Ga ke rate go simolola ka nako e fa gole bosigo, mme—mme ke ne ke akanya gore ke tle fela. Maloba bosigo, , ka goreng, re ne re bua kwa lefelong lengwe, mme... fa ke sena go simolola morago ga metsotso e e lesome le botlhanong, batho ba ne ba setse ba tsaya dikotlele, ba ntshupegetsa gore ke sale ke rerile jaanong ke eme, Didimala, o tshwanetse ke go tswa fa," ba goga motsoko, ba tswelela jalo. Ene e se mo—mo molato wa moletlo , e ne e le batho ba ba neng ba re hiriseditse lefelo. Le mo—mo mosadi wa modula setilo yo o neng a tsamaya mme a raya mookamedi, a re ...

A re, "Ee letshwanetse go bo le ka bo le dule fa ka nako ya metsotso e e masome mararo morago ga nako ya boferabongwe kana 9:30 ."

Motsamaisa a araba a re, "Le ne le sa tsenya seo mo tumalanong."

Mme yo, (yoo siameng thata) yo o tsile bosigong jono a bo a re, " Re tlhaloganyo gore le a le batla (lefelong la moletlo)," a re, "Le ka e dirisa go fitlhelela le fetsa." Jaanong gore ... Jaanong ke lebogela seo. Go siame thata.

5 Mokaulengwe Henry, E le ruri ke lebogela tshiamo ya gago— le bopelonomi ja gago ka go bo o ntaleditse gotla mo kgaolong e.

Ke ne ka nna le tshono ya gore ke bo ke le fano mo Assemblies of God mo bosigong jo bo fetileng fa ke dumelang gore Mokaulengwe Boone ke e ne moruti wa yone. Ke nnile le nako e e itumedisang teng le

setlhopha sele sa batho. Mme bosigo jwa kamoso re tsoga re le go sele (ga ke itse gore ke ko kae) ke ko kgaolong e nngwe gape. Ba tlhokomela ka go batla lefelo le go iwang ko go lone, fa nna same e le go tswelela ke rapela, ke gone fela mo ke ka go kgonang.

6 Mme, jaanong, re bona dilo tse di sa tlwaelasegang mo nakong eno. Jaanong ke gakologelwa gore nako e fetileng fa ke le kwano bokopano bo ne bo tshwaretse mo tenteng. Ke gakologelwa gore maabane bosigo, ke ne ka bua ka banyalani ba ba neng ba tlisa ngwana wa bone yo o neng a sule. Go—go fa godimo golo gongwe fa, bane ba kgweetsa motshegare le bosigo jotlhe. Mmenyana a ntse fa fatshe a sa itumela, a kokile ngwana mo matsogong a gagwe. Jaanong, o katswa a ntse fatshe go ne fa, go ya ka kitso yame. Mme a... monnanyana wa gagwe, banyalani gareng ga banyalani le bone, gape bane. Mme a ba a re ... a nkopa gore a ke ka se tle koo (monna ke ene yo o neng a nkopa) koloing. Ka bo ke tsaya ngwana ka bo ke mo tshwara; ka nako e khutshwane, a sule, a omeletse, a le tsidid; ke bo ke simolola go rapela. Mme fa ke rapela mmele wa gagwe wa bo o o simolola go thuthafala. Jalo ka bo ... Ka tswelela ka thapelo. A bo a simolola go ragaraga le go tshikinyega a tswelela jalo, jalo ka... ka bo ke simolola go lela. Ka bo ke mmusetša ko go mmagwe, A boela ko lapeng ka ene. Jalo, ba ka tswa ene e se bakeresete, ka fa ke itseng ka teng. Bona? Go ne ga itumedisa thata.

7 Mme se ke se akantseng, bosigo jono, Ke itse kereke e l e yone e swang, ke ya batho ba garona ba Mapentekosete. Re tshwanetse ra tshikinyega gotswa mo seemong se, ke gone fela. Tsela e nngwe fela e e leng gore le ka dira seo, ke ka thapelo le go tsamaisana le tsela ya lefoko la Modimo. Ke gone fela ka fa re tlileng go go dira. Tsela ya gotswa e ngwefela, Ke ene tsela eo, Jeso Keresete yo o tshwanang maabane, letsatsi leno, le ka bosakhutleng. A re ka batla kereke ya rona gore e tsene mo seemong se se tshwanang le sa ya kwa, jaaka ko Enyelane? Ke lone lobaka le ke ntseng ke, le akanya gore, ga kena maitseo, ke a le shobola. Ga ke a ikaelela go dira jalo, mme ga ke batle go bona kereke e tsena mo popegong ya mofuta o o ntseng jalo. Ga le bate go nna ka popego e e ntseng jalo. O—o tshwanelwa ke go re o bue o tlhalose o gatelela fela thata go fitlhelela go konetelela go bo go tlhaloganyesega. Go tshwanetse gore go dirwe.

Jaanong bosigo jono, Ke na le ... ditemana le padi fano e ke batlang go bua ka yone ka sebakanyana. Ga ke ye go bua gore go fitlhelela nako mang. Le a lapa, kagoreng ... ke kanna ka nna ka tsaya metsotso e e masome mararo fela, go laolwa ke... Ke go tlogelela gotlhe mo Moyeng o o Boitshepho, ka fa a tla re gogang ka teng.

8 A re obeng ditlhogo tsa rona ka boleejana, re bue le Mokwadi pele ga re bula Lekwalo la Gagwe.

Modimo yo o Maatlaotlhe, Mokwadi wa Lekwalo le, re rapela Ka Morena Jeso Keresete. Re lebogela se re setseng re se utlwile mo bosigong jono. Fa le gore —re tshwanetse go konetelela bokopano re re, "Amene" ra bo re boela kwa lapeng, go ne go le molemo go tla fano, ka gore re itse gore o ne o na le rona. Mme, Rara jaaka re bula Lekwalo le, jaanong bua le rona ka tlhamalalo go tswa mo Lekwalong le, gore re itse nako e re tshelang mo go yone. Ga re itse nako e re tshelang mo go yone, re ka kgona go e ipakanyetsa; mme fa re tsamaya fela ka bofoku re sa itse eng kana kae, jaanong re tla seke re itse gore re ipakanyetsa jang. Jaanong Rara, o tla re letlelela go bona Areka fale le lelati le bulega , le moletsa o re biletsa mo teng. Re neye se ka Leina la ga Jeso Keresete. Amene.

9 Mo ditemaneng tse di boitshepho, Ke batla go bala tselana e e fitlhelwang mo Lekwalong la ga . Luke 24:13 , ... Ke tsile go simolola ka temana ya lesome le boraro, ke tla bala karolo ya yone.

*Bonang, ya re ka letsatsi leo fela, ba le babedi ba bone ba bo ba ya kwa motsaneng o o bidiwang Emao; bokgakala jwa teng go tswa Jerusalema, e ka ne e le dikilometara di le — lesome le bongwe.*

*Ba bua mmogo ...ka ga dilo tsotlhe tse di dirafetseng.*

*Ga dirala, gore, ya re ba ntse ba bua mmogo ba botsanya, mme ... Jesu ka esi a atamela, a tsamaya nabo.*

*Matlho a bone a bo a siregile, gore ba tle ba se ka ba mo itse.*

*Mme a ba raya a re: "dipolelano tse, ke dife tse lo di bolelanang fa lo ntse lo tsamaya, le thontse difatlhego?"*

*Mme mongwe wa bone yo leina la gagwe e leng Keleopase, a mo fetola a re: "A ke wena wesi o tlhotsetlhotseng mo Jerusalema, o sa itse dilo dilo tse tsotlhe tse di dirafetseng ...mo malatsing ano?"*

*A ba raya a re Dilo dife? Ba mo raya ba re, mabapi le dilo tsa ka ga Jesu wa Nasaretha, yo e neng e le moperofeti yo o nonofileng mo tirong le mo mafokong, fa pele ga Modimo le batho botlhe:*

*Le jaaka ditlhogo tsa baperesiti le balaodi ba rona ba mo neetsa go... sekisediwa ke go atlholelwa loso, mme ba bile ba mmapotse.*

*Re ne re solofetse fa e tlaa bo e le ene yo o tlaa rekololang Iseraele: mme bogolo go tsotlhe tse, gompiano ke letsatsi la boraro dilo tse di ntse di dirafetse.*

*Gape basadi bangwe ba lesomo la rona, le bone ba re gakgamaditse, ka ba ne ...ba ile ka maphakela kwa phupung;*

*... mme e rile ba sa fitlhele mmele wa gagwe, ba tla ba re, ba bile ba bonye ponatshegelo ya baengele ba ba rileng o tshedile.*

*Bangwe ba bone ba re neng re na nabo ba ya kwa phupung, ba fitlhela go ntse fela jaaka basadi ba boletse: mme ene ba... se ka ba mmona.*

*Mme a ba raya a re, a dieleele, tse di pelo bonya go dumela (go sa dumele) tsotlhe tse baperofeti ba di buileng:*

*A ga e ne e le tshwanelo gore Keresete a boge dilo tse, le go ... tsena mo kgalalelong ya gagwe?"*

*Mme a simolola ka Moše, le ka baperofeti botlhe, a ba phuthololela mo dikwalong tsotlhe ... dilo tse di kwadilweng ka ga gagwe.*

A Modimo a segofatse padi ya Mafoko a gagwe.

10 Jaanong ke tsaya ... fa ke ka e bitsa setlhogo, ke rata go se bitsa se: Ditiragalo... \*Ditiragalo tsa motlha wa sesha di senolwa ke Seporofeso. Jaanong, e sale e ntse e le Modimo ... tsela ya modimo e e sa fetlogeng ya go letelela batho ba gagwe gonna le kitso pele ga ditiragalo dingwe di diragala..

Fa batho ba ba neng ba tshela ka nako ya malatsi a Morena Jeso Keresete ba ka bo ba batlile Modimo gore banne le kitso ya se se neng se tloga se diragala, ba ka bo ba sa atlholela Morena Jeso lesa. Mme ka ntlha ya gore ditemana di ne di tshwanelwa ke gore di diragadiwe, ka gore Bajuta ba ne ba tshwanelwa ke go re ba fufadiwe kana ba sirege. Rotlhe re lemoga seo.

A le lemoga gore re solofeditse se o gape mo pakeng eno e re leng mo go yone? Paka ya Kereke ya Laodikia, paka e ya kereke ya bosupa e re leng mo go yone gompiano, ga e a ikatlega, e buhutsana, e sefofu, gape ga e na kitso ya seo. Fela jaaka a ne a ba sira dipelo ka nako e e fetileng go re moletsa Wa gagwe o kgone go fitlhelela mo bathong ba a ba kgethlileng, O solofesitse gore o tla dira se se tshwanang mo malatsing ano.

11 Mme ga ke bua se ka tlotlo, go botlhe Bakaulengwe le bokgaityadi mo go Keresete, mo lengwe la malatsi a mongwe o tsile gore " a ga go a kwalwa gore dilo tse di tshwanela ke go diragala pele?"

Mme go tla nna fela ka tsela e e tshwanang le ka gale, " E le ruri, Ke a leraya, o setse a tsile, mme ga ba ka ba mo itse,ba ne ba mo direla ka fa ba ratang ka teng."

Fa ba mmotsa bare, "Ke e ng bakwadi bare, le ditemana tsa re 'Elias o tshwanetse go tla pele." Ba raya Jeso jalo.

A ba are, "O setse a tsile, mme ga le a ka la mo itse," Le a bona? Mme gongwe ke ka tsela e go tla felelang gontse ka teng gape.

12 Jaanong re batla go nna ka kitso, go itse se se tshwanetseng go diragala mo pakeng e re tshelang mo go yone. Modimo o abetse paka e nngwe le e nngwe lefoko la gagwe, go le go ntsi mo pakeng engwe le engwe, gape re tshwanetse go lemoga gore paka ga e kake ya tswelolela mo go e nngwe. Ga go kake ga bereka. Go fa sekai, jaaka ke setse ke buile, Ke a dumela bosigo ba maabane kana ... Ke nna ke bua, bosigo le bosigo, mo mafelong a farologanyeng, nako tse dingwe ke ke boeela tshwaelo gabedi. Ke a bo ke sa ikaelela go boeletsa mafoko ame. Mme ka re: Go tla ... Moshe o ne a ka solegelwa molemo keng fa a ne a lekile go rera molaetsa wa ga Noa? Kana go ka bo go nnile mosola ... go nnile mosola wa eng mo go Jeso fa a ne a rera molaetsa wa ga Moshe? Kana go kabo go nnetse Martin Luther go tshwelela ka go rera molaetsa wa Katoliki? Wesley o ne a ka solegelwa ke molemo ka eng fa a ne a tswelolela ka go rera molaetsa wa Malutere? Mosola wa gore Mapentekosete ba bo ba tswelolela ka molaetsa wa Mamethodisete? kana Pentekosete ba ne ba solegelwa molemo ke eng mo go tswelolelang fa Monyadi wa ga Keresete a bidiwa? Le a bona, jaanong re setse re le mo nakong ya peo, re fano ko bokhutlong ja nako. Jaanong, fa tlhaka ya mabele e sa wele mo mmung, ya swa, e tla e nna yosi fela.

13 Jaaka mokgadi, jaaka ke file dikakgelo fa lekwalo le gatsiwa, le ka tswa le setse le na le lone mo toropong e ya —lona, Mokwadi yo le wa ko Geremane yo o kwadileng ditlhogo tse di kgalang thata. Ke moheitane. Ee ga se... Ga se gore ke mo kgale ka gore o nkgadile; mme ka gore ke moheitane, lekwalo la

gagwe ga le a tshwanela gore le be le le mo dishelofong go balwa ke batho. Modimo yo o nnang a bo are o kgona go bula lewatle le le Hibidu go golola batho ba gagwe, gape a bo a nna a putlha matsogo a lebelela Bakeresete ka Metlha ya Lefifi ba kgaogangwa ditoki ke ditau; basadi ba meriri ya bone e ne e motlilwe kana e tletse sekonotere, b abo ba kaletswa mo difapanong ba bo ba tshubiwa; le bana ba bone ... bomme ba baimana, bane ba phunya dimpa tsa bone, ba bo ba betšha, bong ba ngwana yo o imilweng; mme Modimo a nna fela ko godimo a lebelela tiro e e diragala; dilo tse di dirwa batho ba re ka bong re re ke bone batlhanka ba Modimo."

14 Le a bona, lLefoko la Modimo ke tlhotlheetso. Ga o kake wa ithuta Ditemana tsa Baebele fela ka go nna fa fatshe o bo o bala, mo o ke ka fa ba barutabudumedi ba akanyang ka teng, ga go ise go ko go bereke.

Ke ne ke bua le moruti wa Baptist maloba, a ba a re, "Go fitlhelela re ithuta puo ya Segerika sentle, go fitlhelela re ..."

Ka bo ke re, "Ka nako ya Lekgotla la Nicaea, pele ga lone, ba ne ba ngangisanya ka mafoko a Segerika a a mo Baebeleng." Ga o ka ke wa tlhola o se itse.

Baebele e tshwanetswe go senolwa ka tlhotlheetso. Ke gone fela, tshenolo. Jeso o ne a raya Petoro a re, "Mo lefikeng le." Lefika le la tshenolelo le senola se a leng sone, kana gore ke mang. "O lesego, Simone morwa Jona; gonne ga o a go senolelwa ke nama le madi, fa e se ke Rre yo o kwa legodimong, mme ke tla aga kereke yame mo lefikeng le." E seng mo go Petoro, e seng mo go Ene, mme mo tshenolelong ya semoya ya gore ke mang.

Mme ke Lefoko! St. John 1 (kgaolo ya ntlha), "E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo. Mme Lefoko le ne la dirwa nama mme la nna magareng ga rona." Bahebera (13:8 (Kgaolo ya lesome le boraro mo temaneng ya boferabobedi), "Jesu Keresete e ntse ke ene wa maabane le wa gompiano, ee, le wa ka bosakhutleng. 9Lo se ka lwa utswiwa dipelo ke dithuto dingwe le dingwe le tsa."

15 Ka jalo re tshela mo nakong e ponalo kana pontsho ya Lefoko la Modimo le tshwanetseng go tla mo nakong e e pharologanyo le ya Pentekosete. Mme go ntse jalo. Ga kologelwang, le tla ... Ga ke motho yo o rutegileng; mme ga o ka ke wa nkgaisa fa go tsena mo tlhologong, ka gore Modimo o bereka ka tswelelo ya tlhologo. Fela jaaka, ke setse ke buile, letsatsi le a tlhaba lo bo le phirima, mme la bo le tsamaya mo letsatsing, mme jaaka paka ya sekole, mme le swa mo phirimaneng, go thaba gape mo mosong o o latelang. Dithare di digela matute kana botshelo ka mariga, a ba a ya ko meding, mme di tla gape ka nako ya dikgakologo.

Elatlhoko, O e tshwantsitse le tlhaka ya korong, monyadiwa, lebaka la gore Modimo o ne a lesa seo se nna jalo. Go siame, kereke ya nnete ya mmatota e e neng ya tlhomiwa ka Letsatsi la Pentekosete, e ne ya gola ya ba ya gola go tloga ka Letsatsi la Pentekosete, ya nna kereke e kgolo, e ne ya tshwanelwa ke go wela mo mmung ka nako ya Metlha ya Lefifi, ya bo e katelwa jaaka di peo tsoitlhe. E ne ya tshwanelwa ke go swa gore e tle e tsoge kana tlhoga gape ka metlha ya diphetogo. E ne ya tla mo mothong yo o neng e le mmuseletsi leng, Martin Luther. Mme go tswa go no foo, jaaka lotlhaka la korong le gola. Selo sa ntlha se se tswang, gotswa megwanyana e mebedinyana, ya bo e tswelela e ntsha megwang e mengwe e mmentsi. Ga tla Martin Luther, mme ga tla Zwingli, mme go latela jalo, Calvin, mme jaaka bane ba tswelela.

16 Kwa bofelelong e tsena mo seakong. Jaanong, yo o e ne e le John Wesley mo motlheng wa ga Wesley. E ne e na le modula o wa.

Go tswa foo go tsena motlha wa Pentekosete, e tshwana thata, fela jaaka tlhaka ya korong ya mmatota ga o lebelela lotlhaka. Mme fa o tsaya korong eo wa bo o e obola, ga gona le fa e le tlhaka mo go yone gotlhelele, ke moko mo popegong ya tlhaka. Mme e tlhomilwe foo ka maikaelelo, a go sireletsa tlhaka go fitlhelela ... Fa letsatsi le e phatsimela jaaka, e tla e bolaya.

E tshwanetse ya nna foo go fitlhelela nako nngwe, mme Botshelo jotlhe bo tswa mo mogofeng (jaaka bo tswa mo letlhakeng, bo tswa mo mokong), bo tswa mo mogofeng mme bo tsene mo korong, e ipope gape fela jaaka e ne e le mo mmung.

17 Jaanong, rotlhe re itse gore fa molaetsa o fiwa, mo dingwageng tse tlharo ba tla bo ba setse ba bopile lekoko. Fa ba dira jalo, go bolaya molaetsa gone foo, go ne ga diragala jalo ka paka ya ga Luther, 'ka gore go ne ga diragala jalo ke paka ya ga Wesley, ga diragala jalo ka paka ya ga Alexander Campbell, le botlhe ba bangwe, mme ga diragala jalo ka paka ya Pentekosete. Go jalo! Le a bona? O tsena mo lefelong, mongwe le mongwe wa bone o nna thata, a bo a tswa mo tseleng, mme ga ba kake ba amogela tshenolo e ntshá. Ba kgotsofetse, mme gone foo , ke gone jaaka fa ba a swa. Mme Botshelo bo tswelela, go ya go dira korong. Mme fa korong e tla, Botshelo jo bo tsamaileng mo korong eo, tsogo, e tsitsa korong yotlhe kontle; ee; e tsisesa Tlhatlogo kana Phamolo.

18 Jaanong, gakologelwa, Molaetsa o o simolotse lantlha ka pholo ya Semowa, le go dira dikgakgamatso. Jaanong, fa Modimo a leta seo go diragalela kereke fela, jaaka e re setse re nnile le yone, jaanong e tla bo e ne e se Modimo. Modimo ga a itshupi kana go kgantsha; Ga a—Ga a diri dilo tse, go re tlosa bodutu, jaaka rona MaAmerika ba re tlaetseng (boitlosobodutung), mme o dira seo go ngoka megopolo ya batho, gore o ipaakanyetsa go dira sengwe.

Lebelela ko go Ene ka boene fa A tla. "Moperofite yo o molemo, rabi, moperofiti wa Galalea." Ke eng, bodiredi ja gagwe bo ne bo le molemo, O ne a amogelwa mo kerekeng enngwe le enngwe.

Mme letsatsi lengwe O ne a nna fafatshe, a ba are, "Nna le Rara re motho a le Mongwe."

"Oo, hei!" Go ne go dule motseleng. "Le se amane le motho yo o ntseng jalo!"

"fa lo sa je nama ya Morwa Motho, fa lo sa nwe madi a gagwe, ga go na Botshelo mo go lona."

"Ka goreng, ke senwamadi! Tswang mo monthong wa go nna jalo!" Le a bona?

Le a bona, gone go tshwanelwa ke gore go nne sengwe se se tla salang sekao seo morago. Le a bona, sengwe se ne sa latela.

Moko o ne wa e tshwara, mme jaanong moko o a obolega; o tshwanetse. Mme gakologelwa, dingwaga tse masome a mabedi di setse di fitile mme ga go sa tlhole go na le makoko a diphuthego a a duleng mo go yone, mme ga e kake. Re mo bokhutlong jwa makoko a diphuthego, korong e tsere popego. Mme go diragetseng ka korong jaanong, ga o kake ... e tshwanelwa ke go rapalala ka nna Boleng teng ja Morwa, go butswa, pele ga mochini o o robang e e tsholetsa.

19 Jaanong, ditiragalo tse re di bonang di diragala, di supilwe ka botlalo mo Baebeleng, tsa paka e nngwe le e nngwe. Re akanya go re rotlhe re feletswe, mme ga go a nna jalo, sengwe le sengwe se tsamaya fela le Lefoko la Modimo.

Jaanong, Baebele ke lekwalo le le pharologanyo mo dikwalong tse dingwe tse di boitshepho. Ga gona lokwano le le tshwanang le Baebele, ka gore Baebele ke Modimo mo mokwalong. Le a bona? ya yone ... Lefoko ke kakanyo e bonagatswa kana buiwa. Go akanya ga Modimo go e bonafaditse, Mafoko a Gagwe ka baperofiti; ba kwadile Baebele, e eleng mo mokwalong. Mme Jeso o e biditse, "Peo." Mme peo enngwe le enngwe e tshwanelwa ke go ungwa peo e leng mo teng ga yone fa e le mo seemong se se itekanetseng, seemo sa lewapi se se siameng. Jaanong, Lokwalo le la ... ke ... Lokwalo le la seperofiso, e—e bolelela pele ditiragalo tsa isago. Jaanong, Lokwalo le na le tsenolo yotlhe ya ga Jeso Keresete. Gao oketse kana go ntsha mo go sone, gape tshenolo enngwe le enngwe e tshwanetse go tla ka yone. Le a bona, e tshwanetse gore e bo e le Lefoko.

20 Jalo batho ba re, "Ke ne ke na le tshenolelo." Ee, re itse Joseph Smith le ba le bantsi ba nnile le ditshenololo le dilo, mme di ne di sa tsamaelane le Lefoko.

E tshwanelwa gotla go ya ka Lefoko fa e tswa kwa Modimong, ka gore e tshwanelwa ke go tlotlomatsa kana go supa Boleng teng jwa Modimo. Mme o ne a itsetse kwa pele dilo tse tsotlhe, e leng ... Ka go itsetse dilo pele o ne a tlhomamisa, tlhomamisa pele (mo Baebeleng e bidiwa 'taolelogale') paka enngwe le enngwe mo maemong a yone, le motho mongwe le mongwe mo maemong a gagwe, le morongwa mongwe le mongwe mo maemong a gagwe. Ke Modimo, diabololo ga a kake a gogela sepe mo go Ene. Mme ke Modimo, gape o tlhomamisitse sengwe le sengwe gore se diragale, se tsamaelana le Lefoko la gagwe.

Jalo fa re ka bona, ka Lefoko la Gagwe, gore re tshela mo pakeng efe le mo nakong efe, o tla e bona tota mo Baebeleng fa, paka e, se re tshwanetseng ...se se tshwanetseng go diragala ka nako e.

21 Jaanong, di—di dikwalo, re fitlhela dikwalo tse dintsi tse ba di bitsang "dikwalo tse di boitshepho," le jalo. Mme ke badile — Korane le tse dingwe. Mme, le a bona, tsa bone—dikwalo tsa bone tse di boitshepho ke molao wa boitsholo, kana thuto ya bodumedi.

Mme Lokwalo le ke Moperofiti, le pharologanyo le lokwalo lengwe le lengwe. Baebele ke Lefoko la Modimo le bolelelapelapele isago. Le bolela pele ka gore le tlhagisa go sa le gale.

Fa Modimo a romela sengwe, O a bua gape o solofeditse gore ga a kitla a dira sepe mo lefatsheng go fitlhelela a se senolela batlhanka ba gagwe pele, eleng baperofiti. Ke mo go Amose mo kaolong ya boraro mo temaneng ya bosupa (3:7). O ... mme Modimo ga a kitla a aka. O a e senola, ke ka tsela ya gagwe e a sale a ntse a dira ka teng mo dipakeng tse tsotlhe. Ga a ise a palelwe ke go se dira.

22 Jaanong, re solofeditse, mo malatsing ano a bofelo, gore se se tla a buseletswa. Go tla bo go sena—go sena kereke, go sena lekoko kana sethopho sa phuthego, Methodistete, Mabaptisete, Mapresibapoteriene, Mapentekosete, ga ba kake (ka seemo sa bone sa segompiano) ba tlhole ba fitlhisa kereke mo seemong sa go nna Monyadiwa wa ga Jeso. Ga ba kake ba dira jalo, ba a palelwa. Ga ba

utlwane, le selefatshe se setse se tseneletse mo teng ga kereke, le tse digwe jalo, gape—gape ba sule bantse ba tsamaya. Mme Modimo o itse seo.

Mme go senola Lefoko le , mongwe are, "Ee, se ke a se itse tota. Mme a Modimo a segofale, e ntse *jalo*." Ke gone fela ka tsela e goneng gontse ka teng fa Jeso a tla lantlha; mongwe le mongwe o na le dithuto , mongwe le mongwe o na le se. E tshwanetse go nna sengwe se Modimo a se re romeletseng. Mme modimo o se solofeditse. Mme tsela fela e a ka e dirang, ke —ke go dira sekao se se tshwanang. O re solofeditse go re romelela, mo malatsing a a bofelo, go ya ka Malaki 4, moperofiti yo o mo lefatsheng, "Yo o tla a sokololelang dipelo tsa batho, dipelo tsa bana kwa go borraabo ba seaposetole gape" O solofeditse seo mo Lefokong la gagwe. Luke kgaolo ya lesome le bosupa (17) le mo ditemaneng tse dingwe tse di ntsi tse a aneng a solofetsa, gore O ... se a tla se dirang mo malatsing a a bofelo go tsisa se gore e nne Lefoko la gagwe le le tlotlomaditsweng.

23 Le a bona, motho o ka bua sengwe le sengwe, ntle fa Modimo a ranola Lefoko leo... Le a bona, jaanong, re na le thanolo ya rona, re a re go raya se. Mme se, Mamethodisete, bare se, MaBapositisete bare se, MaPentekosete bare se, MaOnenese bare se, Batoonese bare se. Mme, oo, e hee ke gone moo. Mme Modimo ga a tlhoke moranodi, ke Ene moranodi ka bo Ene. O ranola Lefoko la Gagwe ka go le supafatsa mo pakeng ya Lone, paka e e leng ya Lone.

Ga re tshele mo pakeng ya Pentekosete, re tshela mo nakong e nngwe. Le a bona, ga re tshele mo pakeng ya MaMethodisete, re tshela mo pakeng enngwe. Re tshela mo pakeng ya Monyadiwa wa ga Jeso, nako e Monyadiwa a bitswang go tswa mo kerekeng mme a kokoane a ipaakanyetsa Tlhatogo kana Phamolo. Ke one motlha o re tshelang mo go one. Go ya ka kakanyo yame ke Boammaaruri tota.

24 Mme Lekwalo le ke lekwalo la seporofiti. Badumedi ba yone ba laelwa go e tlotla le go e bala, le go dumela Mokwadi wa yone, ka gore Lefoko lengwe le lengwe le le kwadilweng mo go lone le thswanelwa ke go diragala. Sengwe le sengwe se se solofeditsweng se tshwanetse go diragala, ka gore ke Jeso Keresete mo pakeng enngwe le enngwe. Yo o tshwanang maabane, e ne e le Jeso Keresete, o ne a le mogo Noa e ne e le Jeso Keresete mo go Moshe, e ne e le Jeso Keresete mogo Dafite, e ne e le Jeso Keresete mo go Josefa, yo o tshwanang maabane, letsatsi leno , le ka bosakhuting. Mme ke Jeso Keresete magareng ga batho ba gagwe mo nakong eno, a dira dilo tse a solofeditse gore o ta di dira mo pakeng eno. Ke Jeso Keresete.

Mme kereke e fetogile ga e sa thole e le tlhaga mo dilong tsa Modimo, e kgakala, jaaka Mokaulengwe a neng a bua fa. Mme—mme dikereke tsa rona di simolotse go nna jalo, go fitlhelela re nna le sengwe se se tla re tshikinyang go boela kwa Lefokong. Re itse jang gore e tsile go dira seo? E tshwanetse go tla goya ka fa lenaneo kana thulaganyong ya Modimo. Ga e kake ya tla ka motho fela, ga e kake ya tla ka mogwebi, ga e kake ya tla ka dikereke. Modimo o tlhomile lenaneo la Gagwe.

25 Ke buile fa mo Shreveport maloba, mo seroma moweng sa ditšhaba, ka molaetsa wa, *Go leka Go Direla Modimo tirelo ntle le Gorata Ga Gagwe*. Dafite o ne a leka go busetsa areka ya Modimo mo ntlong. Ene e le kgosi e e tloditsweng. Ka goreng, o—o ne a a rerisanya le-le wa gagwe ,mophato was gagwe kana ba ba neng ba mo patile, bo ramosole ba gagwe ba ba dikete, le dikete tse lesome, le jalo. Mme botlhe ba bua ba re, "Ke Lefoko la Modimo." Mme ba rerisa moperesita, "se o se ne se se itumedisa." Mme bothle ba ne ba nna le tlhotlheletso, ba goa, ba dirile ditiro tsotlhe tsa sedumedi tse di ne di ka dirwa. Mme go ne go le pharologano le gorata ga Modimo, ka gore go ne go na le moperofiti mo lefatsheng yo o bidiwang Nathane mme o ne a sa rerisiwa gothelele ka se. Le a bona? Mme re lemoga gore ga go a ka ga bereka le fa ba ne ba tlhoafetse kana tlhaga, ke go leka go direla Modimo Tirelo.

26 Mme o ka nna tlhaga kana wa tlhwaafala fela thata; mme, go fitlhelela re itse se re se dirang, o itaya mpipi fela. Boela mo Lefokong la Modimo mme o tlhamalale ,mme ke gone o tsamaye; ke gone o itseng. Jaaka le —le lesole, ga le itse se le ka se dirang go fitlhelela le amogela ditaello go di diragatsa. Re tshwanelwa ke gore re nne masole a Bakeresete, re bo re tsaya ditaello go tswa mo Baebeleng mo nakong ya gompiano; e seng ditaello tsa maabane, kana ditaello tsa maloba a maabane, mme ditaello tsa letsatsi leno kana gompiano (gore tsela re tsaya efe). Batla nako e re tshelang mo go yone.

Ditiragalo tse tsa segompiano di relela ka bofefo thata, mme letsatsi lengwe re tsile go fitlhelela re tlogetswe re setse re sena sepe, mme ra bo re tshwarwa, re bo re kanetswe ka letswao la sebata pele ga re lemoga.

27 Jaanong, mme ka boitshoko re thswanelwa ke go emela se, ka go bo seperofeso sotlhe tse re di solofeditsweng, sengwe le sengwe sa tsone se thswanelwa ke go diragadilwa mo pakeng ya sone. Ka go bo se re bolelela pele, Mokwadi kana Mosimolodi ga a bolo go dira se, mme re a leta go bona a se diragatsa gape. Nako e ke mang mo pakeng e re tshelang mo go yone! Sengwe se se tshwanang le —le lenaneo; o lebelela lenaneo go batlisisa gore ke letsatsi lefe mo ngwageng o tshelang mo go lone, gape o lebelela Baebele ya Modimo go bona gore ke paka kana motlha o re tshelang mo go one. Ga re tshele mo pakeng ya MaMethodisete, kana paka ya MaBaptist Re tshela mo pakeng ya Monyadiwa wa ga Jeso, nako ya go bitswa, le go busetsa kwa Modimong ka tsela e a e solofeditse gore o tla e busetsa gape.

O solofeditse go se dira.

Mme jaaka fa go bonafala mo pakeng e ngwe le ngwe, batho ba letlelela motho a tsenya thanolo ya gagwe mo go lone ka thutoya bodumedi, mme ba se ke ba dumele tlotlomatso kana pontsho ya bomodimo ya Modimo ya lone, (seo ke thanolo ya Modimo); eseng se ke se buang, se mongwe a se buang; mme se Modimo a se sologeditseng le se Modimo a se dirang, se supa gore ke Modimo yo o ranolang Lefoko la Gagwe.

28 Ba go reile ba re o MoPentekosete, dingwaga tse masome mane, dingwaga tse di masome matlhano tse di fetileng. Bommaalona le borraalona, fa ba ne ba le mapentekoseta a mmatota, ba tswa mo makokong mme ba a hutsa ba a tlogela. Mme jaaka ntsa ya ko matlhatseng a yone, ba boetse teng gape. Ba dirile selo se se tshwanang se se neng sa bolaya kereke e le, le bolaile ba galone ka selo se se tshwanang. Ga ke kgatlhanong le batho ba ba mo teng, ga ke na kgatlhano le bone, ke ditsamaiso tsa dilo tse di dirang.

Gae, ke...ya gae... Ga ke rere se mo bokopanong ja motho yo mongwe. Ke ya go rera *Motlha Wa Kgogela*, mme le reetse theo eo fa le ka tsaya dikhasete.

29 Mme lebelela, ba ne ba tlhela kana ba fetwa ke go bonago tlhomamisiwa ga seporofite sa Lefoko la Modimo se diragadiwa. Fa baperesiti bale ... Ba ne ba ipoleletse ebile ba na le tsela e ba tlhologanyang kana e ba dumelang gore Mesia o tsile go tla ka yone, ba ne ba itse se se tsileng go diragala. Ba—ba BaPharasai ba ne ba na le kakanyo, Masadukae, MaHerota, le botlhe, ba ne ba na le dikakanyo tsa bone. Mme ga a tle ... O tla a farologanye le mongwe le mongwe wa bone, mme ka fa Lefokong tota. Jeso o buile selo se se tshwanang fa: "Fa le ne le nkitsile, le tshwanetse go bo le itsile le letsatsi Lame. Fa lo ne lo tsile, le ka bo ... O a re, 'Ee, Moshe! Re na le Moshe.'" A re, "Ka goreng, fa le ne le dumetse Moshe, le ka bo le ntumela; ka gore, o kwadile ka ga Nna."

Mme le a bona, fa Modimo a rurufatsa ka mmatota se a sesolofeditseng, ba ne ba tlhologanya gore Jeso o tsile go tla ka tsela e e seriti mme ... Ke raya Mesia. Mesia o ne a tshwanelwa ke go tla kwa sethopheng sa bone e seng jalo e ne e se Mesia. Ee, gontse ka tsela eo, letsatsi leno, "Fa o sa bone se ke se bonang ka na o sa akanye jaaka ke akanya, ga o bone gotlhelele." Le a bona, mme ke ka—ka fa — go ntseng ka teng\_ka teng. Re ... Ke Boammaruri. Ga re batle go akanya jalo, mme ke Boammaruri jo bo feletseng.

30 Mo go Bahebere 1:1'Modimo mo metlheng ya bogologolo o kwadile Baebela ka tsela ya Gagwe e a e kgethileng. Ga ise a e kwala ka baruti ba bodumedi, le fa e le go e ranola ka baruti ba bodumedi. Go ne go ise go nne le nako e —e baruta bodumedi ba kileng ba tlhole ba nna le thanolo ya Lefoko la Modimo. Boranodi bo tla fela ko moporofiting. Mme tsela e leng gore re tsileng go tswa mo tlhakatlhakanong e ke gore Modimo a re romelele moperofiti yoo, gontse fela jalo, ke yone tsela fela e go tlileng go dirwa ka teng. Go dumetswe, go lebeleletse, le—le go diragadiwa.

Le a bona, Ga e a kwalwa ke motho, mme e kwadile ke Modimo. Ga se lekwalo la motho, Gase lekwalo la thuto ya bodumedi. Ke Lokwalo la Modimo e e leng gore ke Lokwalo la seporofeso le le kwadilweng ke baporofiti gape la ranolwa ke baporofiti. Baebele e bua e re, "Lefoko la Morena le tla kwa baporofiting" Tota!

31 Go tshwantshitswe bontle jang, kana go bo bontshitswe fa Jeso a tlile mo lefatsheng, mme Johane e ne e le moporofita ka nako eo, mme o—o ne a perofesa. Ba rile, "Oo, o raya gore Modimo o tsile go thubakanya makoko a magolo a rona fa le dilo tse tsotlhe? Mme go tsile go nna nako, e fa tsa rona—fa re tla bong re sa obamele mo teng ga ditempeleng tsa rona?"

O buile a re, "Go tsile go tla nako e Modimo a tla ntshang setlhabelo sa kwana ya Modimo, e leng motho." Mme o buile gore—gore o tla Mo itse fa a tla . Mme a bua are ... O ne a na le tshepho ka molaetsa wa gagwe, a re "O eme magareng ga lona mme ga le itse." O teng magareng ga lona mme ga le itse.

Mme letsatsi lengwe fa Jeso a tsamaela kwa ntle, Johane o ne a leba ko godimo a bona sesupo fa godimo ga gagwe, a ba are, "Bonang, Kwana ya Modimo e e tlosang maleo a lefatshe." Ka motsotso o ne oo Jeso o ne a itse gore o supilwe fa pele ga batho. Jaanong, O ne a le Lefoko, a o ka belaela seo? Baebele yare O ne a le Lefoko, "Mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo. Mme Lefoko a tla a nna nama, mme a aga mo go rona" Mme ke yo O fa, ... Lefoko ke le mo lefatsheng (lebelela! sentle! a t,swa a thamalalela mo metsing ko moporofiting.

32 Go ntse jalo, Lefoko ka nako tsotlhe le tla wa Moporofiting wa One. Jalo ga re kake ra solofela gore le tle ko baithuting ba bodumedi. Ga re kake ra solofela gore e tle kwa makokong a diphuthego. Go tshwanetse go tla ka tsela ya Modimo e A setseng a re e boleletsepele ka ga yone, mme ke yone tsela fela e e tla tlang ka yone. E tsile go seka e ratwa, e nyadiwa, e ganwa. Fa e tla, e tsile go seegelwa

thoko, le tsotlhe, mme Modimo o tla e dira go sa kgalhalesege. E ne ya ganwa mo go Jeso Keresete, e ne ya ganwa mo go Johane, e ne ya ganwa mo go Jeremia, ene ya ganwa mogo Moshe. Go nna gontse fela jalo nako tsotlhe Mme Modimo o tsamaya sentle mo tseleng e a solofeditseng gore O tla tsamaya ka yone. Ee, rra, Ga a ke a palelwa ke go dira gotshwana jaaka a dira ka nako tsotlhe.

33 Motho yo o boneng ponatshegelo kana a utlwile Lentswe la Gagwe, ga a ise a e tlhaloganye gotlhelele. Go le gantsi o ne a sa itse, ka go re ke sedirisiwa sa Modimo. Ke megopolo ya Modimo e supagala kana bonafala ka dipounama tsa motho; mogopolo kana kakanyo, ee, ke lefoko le bonafadiwa kana le supagala. Modimo o dira boikgethelo ja gagwe ka ja gagwe— golaolelwa gale ya boikgethelo jwa gagwe. O dirile se mo pakeng engwe le engwe, O tlhoma motho wa paka ngwe le ngwe. Jaaka ka Moshe, fa a ne a tshwanelwa ke go diragatsa se a se boleletseng Aberahame Moshe o tshotse e le ngwana yo o siameng kana yo o tshwanetseng, o ne a ka seke a nne sepe fa e se go nna jalo. O tshotswe a ntse jalo, ka gore o tsholetswe le baka lone leo.

Mme re fitlhela gore Modimo o dira fela jalo ka paka ngwe le ngwe. Modimo o dire boikgethelo ja gagwe ka taolelopele ya boikgethelo jwa gagwe, o kgetlha baporofiti ba Gagwe le dilo tsa paka; o baakanya—o baakanya tlholego ya gagwe, le mokgwa wa motho wa teng a rerang ka teng, le kabela ya bone le tsotlhe tse a di dirang, go kgonana le dikgwetlho tsa nako eo. Modimo o dira motho yoo a bo a mo romela. Mme mo tlhaloganyong ya gagwe, jaaka ke ne ke rera mabane bosigo, re tshika ya segotso sa Modimo. O ne a itsile gore motho yoo o tla bo a le teng ka paka eo, pele ga go nna le sepe, kana lesedi, mo lefatsheng.

34 Ka gore o segotso sabga rrago, gape o ne o le mogo rrago, mme raago a ne a sena bokopano le wena ka gore o ... O ne o le teng, mme o ne o sa itse le ene o ne a sa itse, mme o ne wa bonafala gore a tle a nne ... gore o te a nne le bokopano le wena. Mme ka go tsalwa sesha, o tsholetswe mo Botshelong jo bo sa khutleng. Mme ke yone fela tsela ya Botshelo jo bo sa khutleng, mme ke Botshelo jwa Modimo. Zoe, lefoko la Segerika ke "Zoe,"tsela engwe fela ya Botsjelo jo bo sa Khutleng.

Mme fa o le morwa wa Modimo kana morwadia Modimo, o sale ontse o le mo Modimong. Mme o ne a itse nako kana e o tla tlhomiwang mo lefatsheng ka yone. Jalo jaanong o dirilwe setshidi, morwa wa Modimo, morwa le morwadia Modimo yo o bonafetseng go emelelana le dikgwetlho tsa motlha o go supa Modimo yo o tshelang a le boamaruri ka paka eno, Molaetsa o o tlang mo nakong eno. Go ntse jalo! O ne o le teng pele ga tshimologo ya lefatshe. Fa e ne e se .... Fa o ne o sa kgetlhwaa ka tsela e ntseng jalo, go sa kgalhalesege gore o leka go iketsisa jang, ga o kitla o kgona. O ka ntsha madi mo morogong jang fa go sena madi mo go yone?

35 Ke lone lobaka le ke lelang go bua ka lone ... Batho ba ne ba akanya gore o ne a ... re nna re goelela basadi ka meriri e e kgaotsweng e le mekhutswane, le batho ba mpoelela ka go bua dilo tseo bare, "O tsile go senya bodiredi jwa gago." Go senya bodiredi jo Modimo ka sebele a bo theileng? A go se nne jalo! Mme fa batho ba utlwa Lefoko La Modimo ... Fa ngwana a imilwe mo popelong ya ga mmaagwe, fa karolwana ya mmele e le nngwe e tsena mo teng mole, e nngwe e aga fa godimo ga yone. Ga se karolwana ya mmele e le nngwe ya motho, e e latelang ke ya ntsa, le e latelang ya katse, le e e latelang ya se sengwe se sele; ke se se feletseng se tlhamaletse, sa motho. Mme fa motho a tsetswe ka Mowa wa Modimo, ga a tsenye sepe mo botshelong jwa gagwe, ke lefoko la Modimo le le sa tswakanngwang le le supilweng ka paka eo. O tsaya Lefoko la Modimo ka botlalo, ga a tsenye ditumelo, le sepe fela mo go lone. Le phepa ga le a tshwakangwa kana leswafadiwa, Lefoko la Modimo le bonaditswe magareng ga rona.

36 Lebelela mo Baebeleng, o bona fa, paka e re tsheleng mo go yone ke efe, fa o o bona dilo tse dikgolo di supafadiwa. Fa Modimo a solofetsa go dira, O nna a go dira ko bofelong jwa paka e nngwe le e nngwe fa kereke e tla mo lefelong la go retologa, mme e retologile gotswa mo Lefoko ya bo e boela ko sebeng le Selefatshe. Selefatshe ke sebe. Baebele ya re, "Fa o rata lefatshe kana dilo tsa lefatshe, lerato la Modimo ga le yo mo go wena."

Fa ke bua bosigo ja maabane, Ke ne ke bua ka ga se—ka ga setlhabelo se se neng sa ntshiwa, Kwana. E ne e tshwanelwa ke go nna malatsi a a supa, a a emetseng dipaka tse supa. Go ne go sa tshwanela gore go fitlhelwe sebidiso mo gareng ga batho, go sena sebidisetso mo malatsing a a supa. Go raya gore ga go na sepe se se tlhakantsweng le lone, ga lena sebidiso, ka gale. Mme ga re bate ditumelo, dibidiso le dilo tse di tlhakatlhakanngwa le rona. Ga re batle lefatshe le tlhakana le rona. Le tshwanetse gore e nne Senkgwe sa Modimo se se senang sebidiso, Lefoko la Modimo le le sa tswakanngwang, le, "Motho o tshela ka Lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo."

37 Ditsamaiso tsa rona tsa makoko a diphuthogo, le dipharologanyo le dilo, di tsentse sebidiso mo go rona, le se le sele le lefatshe le segompiano. Mme, oo, go tsene mo seemong se esetseng ekare sa Hollywood gongwe le gongwe. Se setse se tsile go fitlhelela gonna e kare kwa Enyelane, go tla aletareng go tlabisa ditlhong. Hei! Jaaka mokaulengwe a buile a re, "O ka tshwarela tlhapi mo mokorong jang?" Go



ntse jalo.

Re tshwanetse go nna le Efangeli e e reriwang ka botlalo ja yone, ka maatla a Modimo go supa seo go ya ka tsholofetso ya paka eo le go bontsha gore seo ke gorata ga Modimo tota. Ntleng le moo o mokereki fela, go sa kgatlhalesege gore o leka go le kae, o leka go direla Modimo Tirelo. O ka tswa o ya ko moletlong, o ka tlhola o le boikanyego mo kerekeng; mme fa Botshelo jo bo sa Khutleng bo sa bonelwapele mo go wena, gonna morwa kana morwadia Modimo, o tla gola o le segole golo gongwe; mme o sa kake wa nna morwa kana morwadia Modimo wa boammaaruri.

38 Gantsi ke fa polelonyana yame ya ntsunyana. Ka fa molemi a elamesitseng koko ka teng nako nngwe, mme o ne a na ... Ke solofela gore ga go utlwalesege go le tlhapatso mo go lona. Ee Mme molemi o ne a elamisa koko, mme e ne e... tlhoka lee le le lengwe le le sa elamiwang. Ke belaela gore a mongwe ha o itse gore go elamisa mae ke eng, go tlhoka eng. Mme, lefa go ntse jalo, e tlhaetse ka lee, a ne a sa lekana. Jalo a utswa mo sentlhageng sa ntsu, e ne e na le mae a le mabedi Mme a tsenya lee kafa tlase ga koko.

Fa ntsu eo e thubiwa mo dikokwaneng tsotlhe, e ne e farologanye. O ne a sa tlhaloganye go bitsa ga koko, e sa bue jaaka yone... jaaka e ne e batla go e utlwa e bua. Mme e ne e fata kwa segotlong, e bo e ja teng, e ne e se dijo tsa yone. E ne e le pidipidinyana e mpe mo go tsone. Koko e ne e bitsa mme e sa e tlhaloganye. E ne e ya kafa e e ja mo e e ja mole, e ne e sa e tlhaloganye. Ka jalo ka letsatsi lengwe mmaayo kana mme, kana, wena. Ke... Kwa Borwa ra re "mme".

Ka, jalo, legale, o... ene-ene-ene mmaagwe o ne a itse gore o ne a na le mae a le mabedi, mme ga bo go le teng le le lengwe fela, a latela le lengwe. Ya dikologa... ya kgabaganya lefatshe, mme kwa bofelong ya fofa fa godimo ga segotlo. Ya mmona kwa tlase a setse mmadikwana yo mogolo morago. Ya kua "Junior! Ga o koko, o ntsu!" Se o se ne se utlwala sentle mo go ene. Ka goreng? One a le ntsu ko tshimologong.

39 Mme fa monna kana mosadi ba kile ba dumela bodiredi jwa di ditumelo tse di tsidifetseng, fa a ne a tlhomilwe go nna morwa Modimo, mme a bo a lemoga Lefoko la Modimo le rerwa ka maatla a lone, gape Modimo a le tlhomamisa; ke ntsu go tswa kwa tshimologong, O tla siela ko go lone ka bojotlhe ja gagwe. Ga a kgone, ka gore o tlhologile a rata Lefoko la Modimo. Ga ke kgatlhale ka gore ope o tla reng, fa a bona Lefoko la Modimo le supafala, o fofela kwa go lone ka gore e ne e leng ntsunyana.

Jaaka fa ba tswela ba bua, a ba a re, "Mme 'ke tsile go goroga jang kwa godimo go tswa fano?"

A ba a re, "Tlola fela, ke tla go tshwara."

Ke gone fela mo o tshwanelwang ke go dira, Ke go tloa gangwe, tsholofetso e le ngwe, "Morena Jeso, Ke a go dumela ka pelo yame yotlhe. Ke dumela Molaetsa wa nako. Ke o bona o rurufadiwa, mme ke a itse gore o boammaaruri." Tlola ka maoto, Mme o tla go tshwara. O seka wa tshwenyega, o ntsu, o tla nna teng go go tshwara.

40 Jaanong, re lemoga gore re tshela mo nakong e e masisi, mme fa boammaaruri jwa Baebele e, badumedi ba bone tlhomamiso ya seo, ebile tlhomamiso ya sone ke bosupi ja gore Modimo o mo go sone. Go ntse jalo! Ke gone lefoko le le solofeditsweng, le Modimo a le solofeditse, le itsiwe. Peo e tlhogile, ba bo ba e bona ba bo ba e dumela. Ba bangwe ga ba kgone go e bona, mme ka tsela e ngwe ba tla nna fela ba e lebeletse.

Le a itse, ke rerile thata e bile go lekanye, ko—ko ... lefatshe leno ka bophara, mo e leng gore ga go a tshwanela go nna le motho wa mme yoo moriri o o mokhutshwane. Mme, nako le nako, fa ke boela ko mafelong a teng, ke fitlhela ba oketsegile. Molato o fa kae? Sengwe ga se a nna sentle! Le a itse Lefoko le bus jalo! O bo o re, "Jalo, ga go dire pharologanyo epe." Go dira pharologanyo!

41 Mokaulengwe yoo molemo, o ne a re, "Ke tsile go go baya diatla, Mokaulengwe Branham. Ke a go rata. O senya bodiredi jwa gago." A ba are, "Ga se tiro ya gago gore o bolelele basadi ka seo A ba a re, "Leta baruti ke bone ba go dire.."

Ka bo ke re, "Mme ga ba go dire." Ka bo ke re, "Jaanong ..."

A bo a re, "Ee, ga se tiro ya gago, wena rapelela balwetse fela."

Ka bo ke re, "Ke tiro ya ga mang jaanong? Ke bileditswe go rera makoko a a molemo."

A bo a re, "Ke tla go baya diatla ke go rapelela ke kope Modimo gore a tseye seo mo go wena, jalo."

Ka bo ke re, "O tla ntetla—ntetelela go go baya diatla, le nna." Le a bona? Mme ka bo ke re, "Ke tla rapela gore Modimo a bule matlho a gago mme o tla se bona." Jaanong, go siame!

A bo a re, "O tshwanetse go rera ... Batho ba dumela o le motlhanka, moperofiti wa Modimo." A bo a

re, "O tshwanetse go ruta basadi ka fa ba—ka fa ba ka amogelang dimpho tse dikgolo le go perofesa le dilo."

Ka bo ke re, "Ke ka ba ruta dilo tse di thata jang fa ba sa kgone go dumela dilo tse di motlhogo, pele?" Le a bona? Go ntse jalo. Jalo ga o kake wa go dira. Moo go mo go e ngwe ... Gontse jalo. Gao sa kgone go dira dilo tse di tlwaelesegile, o tsile go dira dilo tsa semowa jang? Dilo tsa tlhologo. E le ruri! Mokaulengwe, kgaityadi, go ka utlwalega e ka re ke motlae, mme ke mafokoba a molemo! Ke boammaruri jwa makoko a a molemo. Go ntse jalo!

42 Lemoga gore, re fitlhela mo malatsing a no gore batho ... Go na le batho ba le bantsi ga ba kgone go go dumela, le fa e le bone ba tladitsweng ka mowa o o boitshepho. Ke tsile go le bolelela sengwe se setsileng go le gakgamatsa. Kolobetswa ka Mowa o o Boitshepho ga go reye gore o ya go tsena mo teng, gotlhelele, ga go amane gope le mowa wa botshelo. Seo ke kolobetso, le a bona. Fano ke mowa wa botshelo, o o fano mo o go tswang kwa Modimong. Mme mo ko ntle kana mo mmeleng wa gago o na le ditemogo tse tlhano, le tse di tlhano kontle...metswedi go ya go ya gago ... go amana le legae la gago la lefatshe eleng mmele. Mo teng, o na le mowa, mme mo teng mo o na le metswedi e e metlhano e e tswelang kwa ntle: letswalo la gago, le lerato, ka go latela jalo, metswedi e e tswelang kwa le go ya kwa moweng o o.. Ga kologelwa, mo moweng o kgona go kolobetswa ka Mowa o o Boitshepho wa mmatotaRemember,mme wa bo o ntse o latlhega. Ke mowa wa botshelo, bo tlhomamisitswe ke Modimo.

A Jeso ga a re, "Bale bantsi ba tla tla kwa go nna ka letsatsi leo, mme ba re, 'Morena, a ga ke a koba bodiabolo, ga ke a dira dilo tse di kgolo, ditiro tse di nonofileng ke perofesa mpho e e kgolo ya Modimo?'" O ne a re "Tlogang fa go nna, lona ba dira ditiro tsa boikepo, ga ke ise ke lo itse.: Ba le bantsi ba tla tla ka letsatsi leo."

43 A Kaiafase ga a ka a perofesa? E ne e le diabololo. Re fitlhela fa ... Mme baperesiti, banna ba ba golo, ba ne ba tshwanetse go re ba nne baeteledi ba ba golo, ka matsatsi ao, ka boikokobetso le sengwe le sengwe, mme ba palelwa ke go bona Lefoko la Modimo ka sebele le tlhomamisiwa mo matlhong a bone.

Re ka tsaya bantsi jwa tsone ke dikwadile fano. Wa reng ka Balaame? E ne e le... Wa re, "Modimo o fetola mogopolo wa gagwe." Ga a fetole mogopolo wa gagwe!

Fa Balaame a tswa jaaka moperofeti, a bo a ya teng kwa, mookami, moreri ,se o ka batlang go mmitisa sone,o ne a le monna yo mogolo. Mme fa a rerisanya le Modimo ka go tsamaela gone kwa go hutsa Iseraela; o ne a sa ba rate go tloga kwa tshimologong. Jalo fa a kopa go letelwa go tsamaya, Modimo a re, "o seka wa tsamaya!"

Mme ba ne ba romela batlotlegi, segopa, bangwe mo go bone gongwe e le baokami kana bagolwane, kana sengwe, , le dithuto tse dintsi go ba ngoka gore ba fetogele ditshwetso tsa bone. O ne a boela kwa morago a ya go botsa Modimo gape. Ga go tlhokafale gore o botse Modimo la bobodi! Fa Modimo a arabile lantlha , ke yone karabo go a bo go feletse! Ga go tlhokege gore o letlele sepe..

Rebeka ga a ise a tlhole a re o emela gore a amogele taelo ya bobedi. Ba ne ba mmotsa, ba re, "A o tla tsamaya?"

"Ba mo letla go bua."

A bo a re, "Ke tla tsamaya!" O ne a tlhotlheleditswe ke Modimo tota. O ne a nna mongwe wa bahumagadi ba Baebele ka gore o ne a sala tlholtheletso ya Mowa wa Modimo e e neng ya tla mo go ene gore a amogele se eneng e le nnete e e feletseng,mme a e dumela.

44 Jaanong re fitlhela, Balaame, ka nnete o ne a sa tlhologanye O ne a tswela fantle mme a lebelela batho, a boa re, "Jaanong, nthetse motsotsonyana! Re lekoko le legolo, re na le batlotlegi fa, lona le segopa se se phatlaletseng." Le a bona? "Gape ba rotlhe—ba rotlhe re dumela mo Modimong a le mongwe.."

Se o ke nnete. Botlhe ba ne ba dumela mo Modimong yo o tshwanang. Botlhe ba obamela Jehofa. Lebelela setlhabelo sa ga Balaame: di aletare tse supa, palo e e tlhomameng ya Modimo; dikereke tse supao a bona; diphelefu tse supa; tse di buang ka go tla ga Morena. Ka motheo, o ne a theilwe fela jaaka Moshe, mme, le a bona, go ne go sena tshupo ya SeModimo. Mme botlhe e ne e le baperofiti.

Mme mo bodireding jwa ga Moshe, go ne go na le Pilara ya Molelo ya sefetatlhologo , Lesedi le le neng le le teng magareng ga bothibelelo. Go ne go na le phodiso ya Bomodimo, go ne go na le loshalaba la Kgosi mo bothibelelong, ditshupo tse dikgolo, phodiso ya Bomodimo, le metlholo le dilo tse di neng di diragala magareng ga bone. E ne e le tshupo ya Modimo yo o tshelang magareng ga batho ba gagwe.

Mo motheong, botlhe ba ne ba siame. Mme Balaame a leka go ngoka batho, mme a ba lowa gore ba dumalane le ene. Leng? Pele ga ba goroga mo Lefatshe la Tsholofetso. Go setse letsatsi kana a mabedi, ba ka bo ba ne ba gorogile mo Lefatshe la Tsholofetso.

45 Mme jaanong ke a tshaba ... Mo ke ntlha e e bokete fela thata go bua, mo malatsing mangwe ke tsile go go thutshetswa. Mme gakologelwang se, gore dikereke di loiwa ke Lekgotla go nna seoposengwe ga dikereke, o le tsenya mo go lone sentle, ka go bua a re "le setlhophha sele sengwe." Ga le setlhophha se se tshwanang! Tswang mo lekokong leo le kgaogane nalo. E le ruri ke gone, ke nnete. Re na le go tsamaela kgakala le selo seo ,bokgakala Jo bo kgonafalang go tswa mo go sone.

Balaame a re,"Re...a re letlelelang bana ba rona go nyalana mmogo ka gore,tota, re dumela Modimo o le mongwe fela."

"A batho ba le babedi ba ka tsamaya mmogo,fa ba seka ba dumalana?" O ka tsamaya jang le Modimo fa o sa dumele lefoko la gagwe? O ka tsenya jang dithuto le tse dingwe jalo mo go lone,fa o sa tlhomamisiwa mo go lone? Ga o ka ke. Ga gona ka fa o ka dirang jalo ka teng,mokaulengwe,kgaitsadi. Gao ka ke wa tlhakanya se se bedisitsweng le se se sa bedisiwang. Leokwane le metsi ga di ka ke tsa tlhakana. Lefifi le lesedi ga di ka ke tsa tlhakana. Lesedi le nonofile thata le kgarametsa lefifi kwa ntle.

46 Ka jalo gare ka ke ra di kopanya mmogo. Ka gorialo ga o ka ke wa kopanya boleo le lefatshe mmogo. Ga o ka ke wa kopanya kereke le lekoko la phuthego mmogo. Ga o kake wa kopanya Kereke le dithuto tsa bodumedi . Ga o kake wa kopanya lefatshe le Efangeli ya Modimo. Ga di kake tsa kopana! Tswang mo magareng ga bone, itlhaoleng" go bua Modimo, "Ke tla le amogela. Le tla nna barwa le barwadia bame, Ke tla nna Modimo mo go lona." Ga re ka ke ra go dira go fitlhelela dilo tse di supiwa kana di tlotlomadiwa, le Lentswe la Modimo la nako le thomamisiwa gore le boammaruri. Latelang dikgatlo.

47 Pentekosete, ke ka fa Luther a latlhegetsweng ke molaetsa wa gagwe. Ke ka fa Wesley a latlhegetsweng ke molaetsa wa gagwe. Bona,fa kereke ya Wesele e ne e tswelletse,ba ka bo ba le Mapentekoste. Fa Malutere fa nne a tswelletse ba ka go ba nnile ba Methodist. Bona? Jaanong fa Mapentekoste ba ka tswelela,ba ka nna Monyadiwa. Fa o ema kwa morago o tswelela o ya kwa morago mo lefatsheng jaaka o tsamaya gompiano, o tla latlhega! E tla nna moko fela,thito e tla ya go fisiwa. Re itse jalo. O tla kgobokanyetsa peo mo sebolokelong. Mme moroko O tla o fisa ka molelo o o sa timing, le fa e ne le motshwari. E tsere ka botlalo. Mme botshelo bo e tlogetse fela jaaka e nna lotlhare, e ne ya tswela kwa ntle go dira sengwe se sele go fitlhelela e tsena mo popegong ya yone ka botlalo.

Mme jalo Kereke e feta ka dikgato tsa go siamisiwa, go itshephisiwa, le go Kolobetswa ka Mowa o o Boitshepho (puseletso ya dimpho), go fitlhelela e tsena mo seemong sa go tshwana le Keresete. Keresete ke Monyadi, Kereke ke Monyadiwa, mme Monyadiwa ke karolo ya Monyadi. E tshwanelwa ke go nna kereke ya Lefoko, e seng lekoko la phuthego. E tla bo e le Kereke ya Lefoko, Lefoko le le itsifaditsweng, gape ka Lefoko la Modimo le le supafaditsweng .

48 Balaame, o ne a seka a bona pharologanyo. Bontsi ga bo e bone.

Faro ne a seka a e bona, le fa e ne ya supagala mo matlhong a gagwe.

Dathane o ne a seka a e bona. Dathane o ne a tla kwa ntle kwa, mme a bonye gape a itse Moshe. O ne a tswa, a ba are, "O akanya gore ke wena fela magareng ga segopa. Phuthego yotlhe e boitshepho!" Modimo ga a ise a bereke jalo. O tshwanetse a bo a ne a itsile botoka gona le moo. MME a ba a re, "Ee, phuthego yotlhe e boitshepho. O leka go itira ..." Fa re go bitsa mo gompionong, puo ya ko mebileng, "letlapana le le nosi mo letshitshing."

Mme Moshe o ne a itse gore Modimo o mo rometse koo ka ntata ya seo. O ne a re fela a re "Morena ..." a wela mo —mo kgorong ya motlaagana.

Mme Modimo a ba a re, "Ikgaoganye kana itlhaole mo go e ne." Mme a bo a ba metsa.

49 Mme gakologela, sebe se Iseraela e se dirileng (ka Balaame re, "Ba tshwana botlhe."), Israela ga a ka a itshwarelwa sebe seo. Mme lemoga, mme ke go fe palo e e gakgamatsang; mo didikadikeng tse pedi tsa batho ba ba neng ba tswa mo Egepeto, ke bale babedi fela ba ba neng ba tsena mo Lefatsheng la Tsholofetso. Mongwe le mongwe wa bone o ne a ja dijo tse di tshwanang, botlhe ba ne ba bina ba le mo moweng, botlhe bane ba na le dilo tsotlhe tse di tshwanang; mme fa go tla mo nakong ya kgaogano, Lefoko le ne la dira kgaoganyo. Go ntse jalo le gompiano! Lefoko le ne la dira kgaoganyo! Erile nako e tla , o ne a re "Ka goreng, fano, re ..."

Go mabapi fela thata, lebelela, Baebela ya re , "Mo malatsing a bofelo mewa e e mebedi," Mathaio 24:24 , "mo Go tla bo go le mabapi fela thata, mo ebileng go ka tsietsa le Bakgethwa tota fa go ne go kgonega." Mogofa o tswana fela tota jaaka peo ya korong, mme ga se korong. Le a bona? Ga se korong mme e tshwana fela tota le korong. Le a bona? Go mabapi fela thata, go ka tsietsa Bakgetlhwa. O ne wa bopa lekoko mme wa felela o le mo lekokong la phuthlago, mme wa omelela wa swa, mme korong ya tswelela ka ... Le a bona? Mo o ke nnete tota! Ke motshwari kana mothegetse, mme e seng korong.

Gakologelwa, korong e nna e tswelela fela. Mo tsogong nonofo yotlhe ya peo ya korong e tla bo e tla mo teng ga peo ya korong, jaaka e ya go dira tlhogo, go tla ka nako ya tsogo e kgolo.

Ga e ise go ko go itshwarelwe!

50 A re emeng fa ka nakwana. Ke solofela gore ga ke le gakgamatse. Mme, lebelelang, mme ke le botse sengwe. A re tseyeng seo. A re re, go fa sekai, palo e e boammaruri. Fa peo e e tswang mo monneng le mo mosading e tla, fa e le gore le kile la bo le itse mabotlele a a godisetsang bana kana—kana kgwediso le jalo ya dikgomo, o tla fitlhela gore peo e o e e tswang mo bonneng e ntsha didikadike tsa mae. Mme peo e o e e tswang mo bosading e ntsha didikadike tsa mae. Mme a o itse gore ke le le lengwe fela la one le le ungwang? Marojana ao, kana sepe se a le sone, mo didikadikeng tse tsa mae, sedikadike sa mae, go tla bo go na le leenyana le le tla tswa mo magareng ga a mangwe la bo le tsamaya go fitlhelela kwa leeng le le ungwang la bo le gagabela mo go lone, mme a mangwe a a tla ba a swa. Le lengwe la one le tlholetswe botshelo, a mangwe ga a tlholelwa botshelo, le fa a tshwana otlhe. Bongwefela mo sedikadikeng!

Go ka reng fa gontse jalo mo bosigong jono? Go na le didikadike tse tlhano, tse di tshwanetseng go nna, ke a akanya, Bakeresete mo lefatsheng, ka ga palo e le, palo e e feletseng fela. Fa thatogo e ka nna mo bosigong jono, mo go ba ba tshelang ba ka tsamayang kana thatogang, e ka nna ba makgolo matlhano fela. Ee, go na bale bantsi ba ba nyelelang mo letsatsi, mo eleng gore ga ba kgone go lemoga palo ya teng. Monyadiwa o tla phamolwa mme re tla ipotsa gore ke ka ga eng; mme batho ba tla tswela ka go rera, ba re 'ba tsaya se, le sele, le tse dingwe,' mme lebelela gore ke tsietso e e tlaa bong e ntse jang. A re re fa e le gore go tla bo go ntse jalo,; ga ke re go ntse jalo, ga ke itse, ga ke na bolaodi kana thata ya seo. Modimo ke e ne moatlhodi wa seo. Mme lebelela gore go mothogo jang go direga, mo dipalong le dilo, gore go ka supiwa jang.

51 Ke eng Korah a ne a seka a lemoga seo? Ke eng Dathane a ne a seka a lemoga seo?

Ke eng Ahabe a ne a seka a lemoga seo? Fa Ahab ... Fa Jehoshafate a ya kwa go Ahabe ,o ne are, "Ahabe ,re mo mathateng. A o itse gore Modimo o re file lefatshe le, Joshua o ne a re le kgaoganya? A o itse gore karolo e ya lefatshe fa godimo fa fa BaSiria ba go tsereng, a ga se lefatshe la rona?"

"Ee!"

"Bana ba rona ba tshwerwe ke tlala, mme BaSiria ( ba ba re tlhoileng) ba jesa bana ba bone, ba ba tlatsa dimpa ka korong e e ka bong e le ya rona." Moo go boammaruri go ya ka fa dikwalong . A re, "A o ka nthusa go ya teng go le tsaya?"

Jaanong, nako tse dingwe motho yoo siameng fa na le tlhotlheetso ya bosula o a ineela. Le tshwanetse go elatlhoko kereke, elang tlhoko thata.

52 Jaanong, selo santlha, Jehoshafate, ka go bo e ne e le modumedi yo mogolo, o ne a re, "Ee, re tshwanetse go tsamaya, e le ruri, kwa kerekeng ya rona, rotlhe re batho bale bangwe ba ba tshwanang." Mme e ne e se batho bale bangwe! Nyaa! A bo are, "Ee, kereke ya rona ke ya lona, batho ba rona ke ba lona. E le ruri, re tla tsamaya," a ba a re, "mma a re rerise Morena pele."

Jalo a bo a re, A o Ahabe, "ga gona ngongorego, re ka bo re akantse seo. Ee, re tla ..."

"A gona le moperofiti wa Morena?"

A ba a re, "Ke na le sekole sa baruti se tletse ka bone. Ke na le bale makgolo mane teng, ba ba botoka mo go ba ba leng teng. Botlhe bana le dithututo tsa maemo a a kwagodimo tsa bo Ph.D., L.L.D., le gabedi L.D. le sengwe le sengwe se se tsamaisanyang. Botlhe mongwe le mongwe wa bone..." Jaanong gakologelwa, e ne e le baperofiti ba Bahebere, go tswa sekolong sa baperofiti.

A re, "Batliseng, a re ba utlweng."

53 Jaanong, ke a dumela e ne e le Setekia (mookami yo mogolo, go botlhe) o tla koo, le gone a na le tlhotlheetso. O ne a nna le tlhotlheetso, e e feletse. O tla koo, le go itirela dinaka tse pedi tse ditona tsa tshipi. O ne a re, "Le a itse, JEHOFA O BUA JAANA A RE, 'O tlaa kgorometsa Basiria ka tse go tsamaya ba nyelela,"

Gosiame, botlhe ba bone ba ne ba poerofisa, "Seo ke sone tota." Mongwe le mongwe wa bone, sekole sotlhe, mo tumalanong. Bona?

Ahabe a re, "le a bona?"

Jehoshafate, a le mo seemong sa semowa, o a itse, o ne a sa omelela gotlhelele, o ne a re, "A mme ga gona ope yo mongwe golo gongwe, yo re ka mmotsang?"

"ke eng o batla go botsa ba bangwe , fa lekgotla lotlhe lere go siame?" (Intshwarele, wa bona.) "Tsolthe di builwe,' Seo ke se re tshwanetseng go se dira." Wa bona? " Ke se re tshwanetseng go se dira."

Mme a re, "A ga gona yo mongwe gope? Yo o pharologano,wa itsi.

O ne are, "Ee, o teng. O teng, ke Mikaia morwa Imela, mme ke mo tlhoile." Gontse jalo ka nako tsotlhe. "Ga ke mo rate ka gore o nna a goelela batho ba rona, a mphutsa, a bua bosula botlhe ka game. Ke tlhoile monna yo o!"

A re, "A a, se letle kgosi gore e bue jalo." A re, "e ya go tla nae."

54 Mme ba ya teng go ya go tsaya morwa Imela, bangwe ba \_ba baokamedi, kana bagolwane, mme ba ya teng koo, ba re, jaanong reetsang, a lo batla go boela kwa lekokong gape? Le bua se ba se buang, ba le busetsa kwa morago."

Mme ga diragala gore Modimo a bo a na le monna yo baneng ba ka seka ba baya diatla tsa bone mo go ene, Modimo o ne a beile diatla tsa gagwe mo go ene. O ne a le seipone sa boammaaruri jwa Modimo. A re, "Tota," a re, ke tlaa ya, mme ke tlaa bua fela se Modimo a se tsenyang mo molomong wa me." Monna wa Modimo ke yoo. O ne a re, "Neelang bosigo." Ka jalo bosigo ba tla, mme Morena a bua le moperofiti, yo mmotlana yo e seng wa sepe. Mme sa ntlha waitse, o tla moso o o latelang.

A re, "Wa reng ka yone Imela?"

A re, "Pagama," a re, "mme ke ne ka bona Baiseraele ba phatlaletse mo thabeng jaaka dinku tse di senang modisa."

A re, "ke go reile ka reng! Ke go reile kareng ka yone! A ba are ...

55 Go tswa foo mookami yo motona a bo a tsamaela fa go ene a mo tlhaba ka mpama mo molomong, a re, "Mowa wa Modimo o tsamaetse ntlhae efe? Ka gore ke a itse gore ke ne ke na le Mowa,; ke ne ka bina mo Moweng, ke dirile tse tsotlhe. Le a bona, Ke —Ke ne ke na le Mowa mo go nna. O tsamaetse ko ntlheng e fe?"

Jaanong, le a bona, Imela yo e leng ngwana wa Modimo, kana moperofiti wa Modimo tota, o ne a tlhatlhoba ponatshegelo ya gagwe ka Lefoko. Fa e ne e sa tsamaelane le Lefoko, e ne e le phoso. Le a bona? Lefoko la nako eo, le a bona. Jaanong, o ne a re goya ka ditemana mo Baebeleng, e ne e le bone beng ba lefatshe, lefatshe e ne e le la bone. Go ya ka Baebele sengwe le sengwe se ne se lebega se siame mme go ne go na le sengwe se le sengwefela.

Gakologelwang, e ne e le Lefoko le le lengwefela le le neng la dira gore go nne le tlhakatlhakano e tle, Efa o ne a seka a dumela Lefoko le lengwe la Modimo; mo Baebeleng, Lefoko le le lengwe le dirile gore go nne le mathata. Jeso, o tla fa gare ga Baebelo, a re, "Motho o tla tshela ka Lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo." Ko bofelelong ja Baebela, a re, "Ope yo o tla tsayang kana a tlatsa Lefoko le le ngwefela mo go lone."

56 Ga se karolo ya Mafokoa a Molemo... MaMethodisete ba na le karolo, MaBaptist, Maporisibapoterene, le ba bangwe fela jalo, ba ne ba na le karolo ya lone, Katoliki e ne e na le karolo mo go lone, Basupi Baga Jehova, le ba bangwe.

Mme ke Lefoko lotlhe, Lefoko lotlhe, Lefoko la nako; ; se se botlhokwa." Mme ga re kake ra go dira go fitlhelela Modimo a tlotsa moperofiti yo o ka emang mme a le bolela, le go le netefatsa, go le tlhomamisa go re le nnete. Le tla feta fela mo bathong, ga ba kake ba tsamaya ba le itse, fela jaaka go tlhola go nna ka dinako tsotlhe .

Lona Makatulike, jaaka Joan of Arc, le ne la mo tshubela mo kwateng lere ke moloi; Morago ga dingwaga tse di makgolo mabedi la katolola mebele ya baperesiti mo diphuphung, la bo le ba latlhela mo nokeng. Le ne le sa itse Saint Patrick le botlhe.

Le tsile go feta ka diatla tsa lona gape , selo sa ntlha le a itse. Modimo o tla go dira, mme le tla seka le itse gore go dirilwe. Le a bona, O relela go fitlhelela mme a ba a tsaya Monyadiwa wa Gagwe a mo isa fa godimo, a ba a mo utswa a tsamaya le ene, gonr magareng ga batho.

57 Re fitlhela, Mikaia yo monyenyanane a re o tlhatlhobile, o ne a itse se Modimo a se buile, ka moperofeti wa nnete yo o neng a le teng pele ga gagwe. Moperofiti yo o neng a le teng pele ga gagwe, o ne a reng? One a bua se, o ne a re, "Ahab, ka gore o tsholotse madi a basiami, kana madi a mosiami Naboth, le wena dintsa di tsile go latswa madi a gago, le Jezebel." Mme ke sone tota, se se neng se tshwanelwa ke go diragala ka gore Modimo o ne a go buile. Moperofiti yole o ne ka perofisa tshiamo jang seperofeso sa gagwe se ne sele kगतलhanong?

Ke ka bolelela jang Motlha Wa Phuthego ya Laodikia dilo tse di molemo mme Modimo a le kगतलhanong le yone? O bosaikategang, o le ene mmenyana! Wa re, "kehumile, ke botoka... Ke na le dikereke jaaka ba Methodist, Baptists, le ba Presbyterians. Ke na le se, ke na le sele, botoka mo go se, go gaisa sele, le mo go se." Gosiamme, mme ga le itse gore ga le a ikatega, bofofu, mmenyana, mo bonneteng jwa phuthulolo

ya Modimo. E tlaa le ralala,ka jalo,e tsamaela kwa ntle. Bona? Dumelang, batho,Pele ga go nna thari.

58 Jaanong, re bona gore o ne a mo itaya mo molomong, a re, "ka Tsela efe e Mowa wa Modimo...?"

Mikaia a re, "Ke bona Modimo a dutse mo Setulong sa gagwe sa Bogosi. Le botlhe... A bitsa baemedi ba Legodimo, a re, "E mang yo o tlaa tsietsang Ahabe?" A re, "Mme ga tswa mowa mongwe wa maaka wa ya go ema fa pele ga Modimo; wa moaki." Mme gakologelwa, gore mowa wa maaka o ne o tsene mo baporofiting bao, ba ka bo ba itsile gore mowa o neng o le mo go bone o ne ose ka fa lefokong. Ba ne ba tseega ka gore e ne e le baperofiti ba kgosi, ka gore ba ne ba na le sengwe le sengwe se siame.

59 Mme se ke se kereke e se dirileng gompiano. Le ne la tswa mo itemogelong ya segologolo e le neng le na nayo mo dingwageng tsemi fetileng lo ne lo ema mo mebileng lo rera mafoko a a molemo. Tswang mo makokong mme le ipitse "batho ba ba gololesegile!" Nnyaa! ka gore le Phuthetswe mo go one gape, jaaka kolobe mo seretseng sa yone kana ntsa mo matlhatseng a yone. Fa go mo dirile gore a tlhatse lantlha, go tla mo dira gore a tlhatse gape. Go ntse jalo! Modimo o le kgwile mo mo leganong la gagwe, o ne a re, "Le motlha, ga le tsididi gape ga le molelo"; ba nna le bokopano makgetho a se kae, ba bo ba tshameka dipina di se kae, ba opela go se kae, mo jaano tota ... go setseng go tlhabisa ditlhong mo Sekereseteng.

Morwaake o ne a nteletsa maloba gore ke lebelele thelebishene kana setshameka ditshwantsho tsa motshikinyego, e ne e supa baopedi ba opela fa batho ba tla go lebelela. Segopa se sa bo Ricky ba ba botlana ba eme ka dinao foo, ba bina mmimo wa rock-and-roll kana maroko ba opela dipina tsa teng, ke matlhabisa ditlhong mo go Jeso Keresete! Ga go sa tlhole go na le masisi mo kerekeng gotlhelele. Go lebega okare jaanong mo gotlhe e se tse e le mmimo le moopelo wa maroko, le thupo ya feshene, mo boemong ja Kereke ya Modimo o o tshelang fa Jeso Keresete A ka itshupang ka mmata. Mo go nna go lebega, e kare sengwe ga se a nna sentle golo gongwe. Ba relelela kgakala. Le Baebele e buile gore go tla nna jalo. Le a bona? Bonang gore le setse le le fa kae. E lang thoko, tsogang pele fa go nna tlhari.

60 Jaanong re lemoga , a re, "Ke mang yo re ka mo dirang gore a tsamaye go ya go tsietsa Ahabe, go mo dira gore a diragatse mafoko a moperofiti?" Le a bona, fa moperofiti a buile Lefoko, magodimo le lefatshe di tla feta mme Lefoko lone ga le ketla le palelwa. Go tshwanetse go diragala. Jalo seo, ke se se neng sena le bo diragala.

A re, "Tsenyang monna yo mo ntleng ya kgolegelo, lo mo otle ka dijo tsa kutlobotlhoko le metsi a kutlobotlhoko. Fa ke boa ka kagiso, ke tla mo tlhokomela."

Mikaia o ne a eme foo ka tlhwaafalo, a itse gore o ne a na le Mowa wa Modimo. Seperofesa sa gagwe, le ponatshegelo ya gagwe di ne di le nnete. Molaetsa wa gagwe o ne o le boammaruri, ka gore e ne e le GO BUA MORENA gotswa mo diponatshegolong, GO BUA MORENA gotswa mo lefokong. Le ne le tshwanelwa ke go nna boammaruri, GO BUA MORENA. O ne a re, "Fa o ka boa ka gope fela, Modimo o tlaa bo a sa bua ka nna." Mme o itse gore go ne ga diragala eng, e le ruri. Le a bona, le ...

Tlhaloganyana, mokaulengwe. Reetsang.

61 E le ruri, Kaiafase ,o ne a seka a le bona. Ke ka go reng a ne a seka a lebelela ko tlase...? O ne a le— o ne a le mookami ,o ne a le mopapa wa dikereke tsothle. Ke eng monna yole a ne a seka a kgona go bona Jeso fa a ne a eme ka dinao gone foo? Ke eng a ne a seka a tlhaloganyana? Fa ba ne ba opela pesalema<sup>23</sup>, mo kerekeng, nnya, ke pesalema <sup>22</sup>, "Modimo wame , Modimo wame, o ntlogeletseng?" mme a le foo A lepeletse mo sefapaanong. Tsone Ditemana, e ne Modimo yo ba neng ba mo obamela, ba ne ba Mo sekisa ba mo atlholela leso, ba re ke "motlhakana tlhogo wa tumelo." Ke gone moo.

Go ka le gaggamatsa fa ke ka le bolelela gore mo o go tloga go boelela gape. Baebele ya re O ne A le kwa ntle A leka go kokotla gore A tsene mo teng, mme go sena yo o ka Mmulelang gore a tsene, "Yo ke moratang ke a mo otlhaya le go mo kgalemela, ke a mo omanyana, ke a mo tshikinyana, mme ke ka gore ke a morata. Bulang gore Ke tsene mo teng." Ee. sa kgone ... "Gakologelwang, ke ne ke sa batle go tsena mo kerekeng; ke ene, motho ka nosi." O ne a sa kgone go tsena mo kerekeng, ba ne ba mo lotleletse kwa ntle. Fela ... jaanong, fela ke lekoko la bone botlhe, ke mo kerekeng ya paka e, e A neng A le kwantle ga kereke. Kgarameleditswe kwa ntle ! A gannwe! A ikgatlholositswe! Ka gore ... O ne a bonagadiwa ka nakwana mo dikerekeng tsa dipaka tse dingwe, ka tsela ya tshiamiso, le jalo, mme fa ,mo paka e e tlang jaanong, ke ponagalo ka botlalo ya tlotlomatso ya ga Jeso Keresete yo tshwanang maabane, le letsatsi leno le ka bosakhutleng. Oo, Ke a dumalana gore re na le baiketsisi ba le bantsi, mme tlhatlhobang wa ntlha, mosimolodi.

62 Moshe o ne a fologela kwa tlase ka ditaello tsa Modimo, go golola Iseraele, mme e rile a dira jalo, o ne a dira dikgagamatso . Baiketsisi ba ne ba mo sala morago. Fa ba ne ba le teng lantlha, o ne a ka bo a le moiketsisi. Le a bona, o ne a na le Lefoko la Morena, mme Morena a le tlotlomatso; o ne a seka a tshikinyega.

Mme, le a itse, gore seo se solofeditswe mo malatsing a bofelo? "Jaaka Jamberese leJanese ba ne ba

emelelana le Moshe, jalo le tla bona batho ba ba ditlhaloganyo tse di ganalang le Nnete." Mme fa mokgatlho mongwe o baya ... o tsaya motho mo mokgatlhong, go ne go supa gore ga go tswe kwa Modimong; ka gore, Modimo o dira dilo tseo go gapa ditlhaloganyo tsa batho, mme go tswa foo go latela Molaetsa. Fa e se gone, jalo ga se Modimo. Ga se ga Modimo! Modimo o dira jalo ka nako tshotle.

Judas o ne a seka a go tlhaloganya. O ne a tsamaya le Ene, o ne a seka a go lemoga.

63 MME ba ba tlhomilweng ke Modimo tota, yone tshika ya mmatota, peo ele ya mmatota, mowa wa Modimo o oneng o le mo Modimong pele ga tshimologo ya lefatshe; gakologelwang, lona ba le nang le Mowa wa Modimo wa mmatota mo go lona mo bosigong jono, le ne le le fano mo go Keresete ka gore O ne A le Lefoko ka botlalo. O ne a le botlalo jotlhe jwa Bomodimo mo go ene. Modimo o ne a le mo go Keresete, a letlanya lefatshe le Ene. A le dumela seo? Lemogang, O ne a le mo go Keresete. Jaanong fa o ne o le mo Modimong, segotso lefoko, kakanyo go tswa kwa tshimologong, mme wa bo o tsamaya le Ene fano mo lefatsheng, o buile le Ene mo lefatsheng, o sokotse le Ene mo lefatsheng, o ne wa swa le Ene kwa mokgorong mme o tsogile le Ene gape; mme jaanong o ntse mo mannong a selegodimo mo Keresete Jeso, o buisanya le Ene (Lefoko) jaaka o anya mo pelong ya gago, gore, "Motho o tla tshela ka Lefoko lengwe le lengwe le le tswang."

Eseng le foko la Methodisete, lefoko la Mabapose te; gakologelwang, fa go ne go na le masalela a setlabele, se tshwanelwa ke go tshubiwa pele ga moso wa letsatsi le le latelang, ka gore kamoso kana letsatsi le le latelang ke paka ya kereke e nngwe. A go ntse jalo? Ekesodo, ke nnete. Tshwantsho, mofuta wa stlhabelo.

64 Lebati . A re, "ke tla dira lefelo le lengwefela. Le seka ... Ga le kake la Nkobamela mo kgorong enngwe le enngwe e Ke le e neileng; mme go na le Kgoro e le nngwe ,mme mo Kgorong eo Ke tla baya Leina Lame teng." Mme fa Modimo a bayang leina la Gagwe teng, ke lone lefelo le Modimo a tla amogelang setlhabelo sa gago teng. Re dirile mofuta e le mentsi ya dikgoro, mme Modimo o dirile Kgoro. Modimo o dirile Kgoro, mme Kgoro eo e ne ele ... Moitshephi Johane mo kgaolong ya lesome (10), Jeso a re, "Ke nna Kgoro."

Modimo o beile Leina La Gagwe mo go Jeso. A le dumela seo? E ne e le Morwa Modimo. Morwa mongwe le mongwe o tla ka leina la ga rraagwe. A re, " Ke tlile mo Leineng La ga Rara, ga le a ka la nkamogela." Ke tlile mo Leineng La ga Rara, lona le tlile ka leina la ga rraalona. Jeso o tla ka Leina la ga Rraagwe, jalo Leina la ga rraagwe ke Jeso; go ntse jalo, ka gore O tsile ka leina la ga Rraagwe.

"Mme ga le a nkamoge. Go tla yo mongwe, mme ene le tla mo amogela." Le tla tsaya makoko a diphuthago a lona mme le tsamae le one. Tsweleng fela, Baebele ya re, "Ba ne ba tlhodilwe kana godiseditse go diragatsa lefelo le. Difofu, ga ba ikatega, mme ga ba itse." Kereke, budumedi Oo, baineetse thata, jfela jaaka Cain a ne a ntse; ba intsha setlhabelo, ba dira sengwe le sengwe fela go tshwana Abele a dirile. Mme ka tshenolelo one a senoletswe gore sakamente ke eng, e seng maungo a tshimo kana sengwe se o ka se dirang ka matsogo a gago.

Modumedi o kgona go bona Lefoko le dirwa kana le nna nama; ba bangwe ga ba kgone.

65 Baiseraela botlhe, morago ga ba sena go bona Moshe a dira ditiro tse dikgolo mme a bo a batlisa gone ko lekgotleng le legolo, fa lefelong le go neng go tshwanetse go tshwarelwa teng, mongwe le mongwe wa bone o ne a re, "Re tla tsamaya le Balaame, ka gore re akanya gore, ngaka Balaame o bua nnete. O botlhale thata, o rutegile thata, ona le sengwe le sengwe, jalo he re tla dumalana le ene."

Mme Modimo ga a aka a baitshwarela ,o ne a ba nyeletsa gone koo kwa nageng. Mme Jeso a re, "Ga ba kitla ba tla, ga gona ope wa bone yo o bolokilweng." Jeso Are ...

Ba re, "Bo rraarona ba ne ba ja mana mo nageng dingwaga dile masome mane."

A re, "Botlhe yo mongwe le yo mongwe wa bone o sule, ba kgaoganye le Modimo go ya Bosakhutleng. Botlhe ba sule." Go ntse jalo! Ka gore ba ne ba reetsa phoso. Fa Moshe, yo o neng a tlotlomadistwe ke Modimo, le moeteledipele go ba supegetsatsela e e yang ko lefatsheng la tsholofetso, mme ba ne ba tswa kgakala le ene sentle, mme ba ne ba seka ba tswelela le ene.

Jaanong, mme badumedi ga ba kgone go lemoga kana bona tlotlomatso Eo.

66 Lebelela gore Kaiafase o ne a ntse jang. Lebelela gore botlhe baperesita gore ba ne ba le boineelo jang. Mme Jeso one a retologa , a re, "Le ba ga raalona diabolo, le ditiro tsa gagwe le tla di dira."

Mme go ne go na le badumedi ba se kae fela ba ntse foo. Le akanya gore barutwana ba ne ba tlhaloganya fa Jeso a ne a re, "Nna le Rara re bangwe"? Ba ne ba seka ba kgona go tlhalosa se a neng a se raya. Fa a ne a re, "Fa lo sa je nama ya Morwa Motho, fa lo sa nwe madi a gagwe, ga go na botshelo mo go lona." A ba ne ba kgona go go tlhalosa? Nyaa. Mme ba ne ba go dumela, ka gore ba bone Modimo a tlotlomadiwa le a le mo nameng.

67 Jeso a re, "Fa ke sa dire ditiro tsa ga Rara, jaanong le seka la ntumela. Mme fa ke dira ditiro tsa ga Rara, Lefoko le le boletsweng pele gore ke le dire, go tswa foo lona... Fa le sa kgone go ntumela, go dumela ditiro tse ke di dirang, gore le bolokwe." Le a bona? Jeso a re, "Dinku tsame di itse Lentswe Lame. Di itse Lefoko Lame, di a le bona fa le tlotlomadiwa mo pakeng."

"Jalo, Kaiafase o ne a itse Lefoko le ene!" Mme e seng Lefoko la Paka eo. O ne a na le lefoko le bafarasai ba ne ba le tsubetse mo go ene, mme e seng Lefoko la paka le le tlotlomaditsweng.

"Di itse Lentswe Lame, Di itse tshupo kana ditshupo tsame, di itse dikgakgamatso tsame." Jang jaanong, go ...

Oo, a re boeleng mo setlhogong sa rona, 'ka gore re tsile go tlola Ditemana tse di ntsi fa re sa dire jalo , ka gore ke tshwanelwa ke go fetsa mo metsotsong e se kae le fa go ntse jalo, ka gore nako e tloga e nna lesome mo metsotsong e se kae. Ke a mo Rata.

68 Ditsala, lona batho ba le neng le tsamaela kwa pele le tlisa meneelo ya lona teng koo kgantele; batho ba ba jesang bongwanake, ba ba apesa; batho ba ba tlisang madi a bone( a a amogetsweng ka bothata) mo selwaneng sa meneelo, le itse gore a ya kae? A nthusa go ya kwa moseja kwa baheitaneng ba ba iseng ba utlwe sepe ka Modimo. Ke sone se ke se a dirisetsang, peni nngwe le nngwe, Modimo ke Moatlhodi wame. Fano ke dingwe tsame... banna ba ba ntseng fa gompiano ba ba mo—mo letloleng la kereke ya me. Ke amogela lekgolo la didolara ka beke, mme ke gone gotlhe; a a salang a ya go duelela bokopano jwa kwa moseja kwa ba sa kgoneng go tla teng.

Dikereke ga di nkamogele. Ga ba mpate. Nyaa. Go ntse jalo! Jaanong ba mpitsa maina, "O ..." B a re, "Ke "Mo Jeso Fela," kana ke sengwe sa gonna jalo, kana mongaodi, motlhakana tlhogo wa tumelo, le fela jalo, — Jesebele." Mme ke—Ke batlile seo , ba ne ba bitsa Morena wame, "Jesebele," mme ba mmitqsa ... eseng Jesebele, mme "Beelesebube." Ba ne ba mmita maina ao a a sa siamang. "Ga ba ne ba bitsa Morena wa ntlo, 'Beelesebube' Go bo go ka bitswa barutswana ba Gagwe eng?" Jalo ga go dire pharologanyo.

Mme wena ka sebele, ka thuso ya Modimo, le akanya gore ke ema ka dinao fano, kele moitimokanyi yo motona ke bo ke le bolelela sengwe ...? Kana, a ke ka se sale morago selo fa ke akanya gore se tswa kwa Modimong?

69 Mme ga ke le rata mme ke itse se e leng Nnete ... A le kile la utlwa ke bua sengwe ka Leina la Morena mme sa bo se sa diragale? Nyaa. Ke botsa mongwe. Go builwe dilo di le dikete, tsotlhe di diragetse. Gakologelwang nako ele fa Samuele a ne a bidiwa, ke dumela gore e ne e le gone, mme o ne a re ...? Baiseraele ba ne ba batla gore ba tshwane le merafe e mengwe. Ke se lona Mapentekosete le tlang mo go sone. Le batla go tshwana le batho ba bangwe. Ga le mofuta wa batho bao. Tsamaela kgakala le gone. Dikereke tse ditona le dilo tse ditona, O mokaulengwe, se dire jalo. Re rera gore go tla ga Morena go gaufi, a re tsamayeng re yeng go bolelela kana go rerela baheitane. Le a bona, dira sengwe ka gone.

70 Mme , le a bona, Samuele o rile "A ke kile ka nako nngwe ka tsaya madi mo go mongwe wa lona go itshetsa?"

Ba bo ba re, "Nyaa, Samuele, ga o ise o dire jalo."

A re, "A ke kile ka le bolelela sengwe ka Leina la Morena mme sa bo se sa diragale?"

"Oo, go ntse jalo, Samuele. Re dumela gore o moperofiti yo o rumilweng ke Modimo. Ee, rra. Sengwe le sengwe se o se buileng se ne sa diragala, Samuele. Mme re a e batla lefa gontse jalo." Le bona gore go ne ga diragetseng eng. Oo Mokaulengwe, Dikwalo tse di Boitshepho di tswela di ipoeletsa go ya kwa pele le kwa morago mo Dikwalong tse di Boitshepho, ka gore ke tsela ya Modimo go dira jalo, le a bona. Le a bona, le tsena mo dinakong tse.

A re tseneng mo setlhogong sa rona jaanong ka bonako. Jaanong, nako e e yotllhe ke ntse, ga ke ise ke tsene mo setlhogong same.

71 Go mo pelong yame! Ke a le rata! Le seka la nyelela le lefatshe! Fa o le wa lefatshe, o tlile go nyelela le lefatshe. Fa o le wa Modimo, o tla tsamaya le ene kwa tsogong. Jalo fetola mokgwa wa gago bosigong jono go tswa mo mo gorateng lefatshe le dilo tsa lefatshe, le ditumelo tse tsotlhe le dilo, mme le lebe ka tlhamalalo kwa mokgorong, kwa setlhabelong sa lona ; le kopane le Ene fale mo seemong sa go nna jalo; ka gore ke leno lefelo fela le A ka kopanang le wena. O ...

MaMethodisete ba re, "re na le gone mo kerekeng ya rona"; Mabaposetisete ba re, le Mapentekosete, le se, le MaPresbyterian, le se.

Mme a re, "Ke tla kopana le bone mo lefelong le lengwe, Lefelo le Ke beileng Leina Lame." Ke gore Mo go Jeso Keresete. Ke fa Modimo a bayang Leina La Gagwe teng. Ke lone lefelo fela le A tla kopanang le



wena, mme ke mo go Keresete, ke Lefoko, yo o tshwanang maabane ... E godile gotswa mo maotong go fitlhelela mo diropeng. Mme jaanong e kwa tlhogong, e ipaakanyetsa go tsamaya; e iponagatsa ka botlalo mo Monyadiweng, go tshwana le Monyadi.

72 Jaanong are yeng kwa setlhogong sa rona, ka bofefo, ka lobaka la metsotso e e lesome, mme gotswa foo re tla tswala. Jaanong setlhogo sa rona, rotlhe re tla batla go se sekaseka. Go diragetse gape, jaaka setlhogo sa rona, jaaka go tlhola go diragala ka nako tsotlhe.

Modimo rometse moperofeti wa gagwe jaaka a ... Lefoko le solofeditse ka Malaki 3', "Ke tla roma morongwa pele ga ke tla go baakanyetsa go tla ga Gagwe.

Jaanong ga o batla go tlotlomatsa seo, go netefatsa seo; Mathaio 11, e tlotlomatsa se se tshwanang le seo. Fa barutwana ba ga Johane ba tla mme ba bonye Jeso, ba ne ba re, "Johane o mo kgolegolong." A re, "Re tsile go Go botsa gore a o ..."

Leitlho la ga Johane la ntsu le setse le tshwantshitswe. Mme o ne a le mo kgolegolong, o ne a ipaakanyetsa go swa; a re, "Tsamayang le ye go mmotsa."

Le a bona, Johane a re, "Oo, sefoka phefo sa gagwe se mo diatleng tsa gagwe, o tla phepafatsa thata bodilo jwa Gagwe." O ne a akanya gore dingwaga tse di setkete di tla simolloga ka nako eo, o ne akanya gore peo e budule. Mme e ne tshwanetse go swa e bo e tsena mo thitong, e tle gape go dira monyadiwa wa boamaruri. Mme a re, "O tla phuthela peo mo sebolokelong, mme O tla tshuba, ka molelo." Bona seo moetapele yole waga Keresete ka motlha ole, se a neng a re se tlaa dirafala. "Peo ..."

73 Mme ke solofela gore ga le a robala. Peo e fano! E tla phuthelwa mo sebolokelong. E ne ele monyadiwa yole, karolo ya teng. Mme o ne a re go tla diragala eng ka thito? E tla fisiwa ka molelo o o sa timing. Ba tla poloko jaanong a sa ntse o ka kgona. Nna peo, eseng thito. Bona? Tsena mo botshelong, e seng seemo sa bogologolo se se suleng. Tsena mo Botshelong ba ga Keresete, Lefoko le bonafadiwa le go netefadiwa jalo. E ke e ke nako ya go kgobokana, kitlano e etla. Go botoka o tsena mo peong, kagore moko o a go tlogelwa kwa morago.

74 Jaanong, re a bona gore go dirafetse, Jeso... Go feleletsa kinolo yame fano, mo Mathaio 11. Bona, ga a neela Johane ... A re, "jaanong, iketle. ke tla neela Johane lokwalo la kafa o ka itshwarang ka teng, Modumedi mo kgolegolong." Nyaa! A re, "Ema o lebelele gore go tsile go diragala eng. Boa o ye go supegetsa Johane gore go diragala eng: digole di a tsamaya, difofu dia bona, baswi ba a tsoswa, gape Efangeli e rerelwa bahumanegi." Some tota se moperofiti a rileng se tlaa diragala. "Go sego lona ba le sa kgopisengeng mo go nna."

Mme barutwana ba gagwe ba simolola go kgabaganya thaba, A retologa, a re, "Le ne le ile go bona neng fa le ya go bona Johane? A le ne le ile go bona monna mo bodireding ka diaparo tse di boleta, jalo, melala ya diaparo e e retolotsweng, le tse tsotlhe, wa itse?" O ne a re, "Ba mo matlong a dikgosi, ba atla bananyana ba fitlha baswi, ga a itse go tshwara tshaka e e magalemabedi." Le a bona? A re, "Le ne le ile go bona eng? E—e letlhaka le le tshikingwa ke phefo, Ao Johane rra, 'Ke tla go fa madi a mantsi fa o ka tla kwano?' ('Ee, a Modimo a segofadiwe, ga ke sa tlhole ke le MoMethodisete, ke tla mna Mopentekosete, Ke tla nna MoPresbyterian, ke tla nna se, sele, yo o nang le madi a mantsi.')

 A re, "Ga o oise o bone letlhaka le tshikingwa ke phefo." O ne a re, "Le ne le ile go bona eng kwa, moperofiti?" A re, "ee, le go feta moperofeta."

75 Johane o ne a sa tswa go duela lekgetho la madi a a kwa tlase kwa go Jeso. O itse gore e tshwanelwa ke go tla ka tsela e entseng jalo; o mmoditse fa a sena Mo itsise le go bona Sesupo seo fa godimo Ga gagwe, o ne a re, "Yo ke Mesia," go tswa foo a bo atla a botsa, "A ke wena, kana re lebelele yo mongwe yo o tlang?"

Mme, Lebelelang, Jeso ka a itsile seo, O ne aretologa a mo fa lekgetho, a re, "O ne o ile go bona eng, letlhaka le tshikingwa ke phefo?" O ne a re, "Ga gona motho ope yo mogolo yo o tshotsweng ke mosadi go gaisa Johane go fitlhelele ka letsatsi le." Go ntse jalo! A kakgolo ya go duela motho!

Mme, le a bona, e ne e le yone eo, seperofeso se diragaditswe fa pele ga matlho a bone, ka moetelelapele yo o tlang, fela jaaka fa Malaki a buile. Jaanong ke mo go Malaki kgaolo ya boraro (3) eseng Malaki kgaolo ya bone (4).

Johane wa mokolobetsi e ne e le Malaki 3', Jeso o ne rialo. Fa ba mmotsa, ba re, "Ke eng bakwadi ba re ..."

A re, "O setse a tlile. Ba dirile se ba se buileng."

Mme, gakologelwang, mo go Malaki 4, ka bonako fela morago ga moperofiti Malaki 4, go tla ga bone ga ga Johane wa Mokolobetsi mo ... kana ... ga ga Elijah. Go tla ga botlhano e tla bo e le mo go Tshenolo 2, basupi, fa a tlela masalela a Bajuta. Mme Modimo o dirisitse Mowa o o tshwanang ga tlhano,

tshegofatso, Je-so, e ntse e le Jeso nako e yotlhe; tu-me-lo, tshe-go-fa-tso, jalo jalo. Le a bona? Palo ya botlhano ke tshegofatso mme o ne a e dirisa. O ne a seka a dirisa boraro, ane a seka a dirisa bobedi fela, boraro, bone. O e dirisitse ga tlhano.

76 Jaanong, elatlhoko ka bonako jaanong, fa re fetsa. O ne a re, "Yo ke e ne yo go builweng ka ene, 'Ke romela morogwa wame pele ga ke tla.'"

Mme mo go Malaki 4, kabonako morago ga moperofiti yole a se na go perofesa, lefatshe lotlhe le tshwanetse go tshubiwa, le basiami ba tla gataka melora ya baikepi. Le a bona? Go ntse jalo! Le a bona, ke seporofeto se se mo Malaki wa bone (4).

Mme elatlhoko mo go Luke 17, fa a neng a re, "Mo malatsing a bofelo, go tla nna jaaka Sotoma le Gomora gape." A re tsware seo? Re na le Sotoma le Gomora gape? Setshaba sotlhe, se lebelela koo. Lebelelang se a neng a sa tswa go se bua ka ga Enyelane, dilo tsotlhe di sokamisitswe. Le dijo tota sentse. Mme lebelelang fa se ba boranyane ... Le a bona mo pampiring *Reader's Digest*, ke dumela gore ke kgwedi e e fetileng, ba re, "Basimanyana le basetsanyana ba tsena mo dingwageng tsa bogare fa ba tsena mo dingwageng tse di magareng ga dingwaga tse di masome mabedi le dingwaga tse di masome mabedi le botlhano." Ke kopana le bone fa re nna le bokopano le bone, basetsanyana nokopanong, ba emisa go bona kgwedi, mme bale dingwaga tse di masome mabedi, masome mabedi le bobedi, ba emisa go bona kgwedi. E abetswe eng? Tshokamo, kopanyo ya dipeo. Ke sone se se sentse, selo seo se sentse mmele. Ga re sepe fela fa e se tlhakatlhako ya—ya ... fela jaaka semela se se tswakantsweng.

77 O tsaya setlhare se se tshwakantsweng mme wa bo o se baya foo, mogare mongwe le mongwe o tla tabogela mo go sone. Mme sa nnete setlhare kana semela sa tshimologo,, mogare o tsamaela kgakala le sone, ga o kake wa tshela mo go sone. Mme seo ke jone bothata jwa kereke, re e tswakantse.

Ke jone bothatha ja pitse e e tsofetseng e e kwa ya ga Pearry Green kwa, mme e ne ya diga mosimane yole maloba, ga e sepe fela fa e se pitse e e tsofetseng ya lebelo. Le a bona? Ke sone se e leng sone, e ... E tswana fela jaaka mmoulo, o—o ... mmoulo ga o itse rraaone kana mmaaone, ga o itse sepe; sephato se sengwe sa one ke pitse se sengwe ke tonki; ga o itse gore o eng. Ga o kake ... O tla leta botshelo ja one jotlhe go go raga. Go ntse jalo! O ka o bitsa, o re, "Tla kwano, mosimane. Tla kwano, mosimane." O tla bo o tsharolola ditsebe di ya ko godimo, mme a bo a re, "hee! Whee! Whee!" Le a bona?

78 Jaaka bangwe ba re "Malatsi a dikgakgamatso a fetile, Hoo! Hoo! Hoo!" batho ba ba tswakantsweng ba, ba tshwanetse gore ba kabo ba le maloko a kereke le Bakeresete. Ga ke bue seo go fa metlae, mme ke Nnete. Mme mokaulengwe wa nnete ka botlalo, o itse gore rraagwe ke mang, gore mmagwe ke mang, raagwe mogolo, nkukuagwe, o ka mo ruta sengwe, o bonolo.

Mme Mokeresete wa nnete yo o tshotsweng ka Mowa o o Boitshepho gape a tladitswe ka maaatla a Modimo le Lefoko, o itse gore raagwe ke mang, mmaagwe, rraagwe mogolo, nkukuagwe, o itse mo gotlhe. O ka mo ruta sengwe.

Mme yo o tswakantsweng, ke bone ba ba tlang kwa dikerekeng. Go tswakanya lefatshe le makoko a bodumedi, mme o bo o tsenya Lefokonyana mo teng *fano*, Lefekonyana *fale*, mo fela go lekanyeng go tsietsa. Go ntse jalo. Ga o bona Lefoko la Modimo la nnete le supuwa jaaka Kaiafase. le ba bangwe bane ba le bonye, ba ne bale fetogela, ga ba itse. Motswako!

79 Mme re fitlhela, le mo molaetseng o, Isaia 40 :3 o ne wa tlotlomatsa Johane. O ne a re, "Lentswe la mongwe ,moperofiti ,yo o goang mo nageng a re 'Baakanyang tsela ya Morena, le tlhamalatse di tsela tsa Gagwe.'" Kereke ga e a ka ya mo dumela, ka gore ene e se wa setlhopho sa bone. Moperofiti yoo o ne a godisitse mo nageng, a tla a sa itse ope. O ne a na le Mowa o o tshwanang wa ga Elija: e ne e le motho wa ko nageng, o ne a sa rate basadi ba ba diaka.

Gakologelwang kafa Elija ... Ke eng se se diring gore tlhogo ya gagwe e kgaolwe? E ne e le Jesebele. Jesebele e ne ele ene yo a tlhodileng lesa la gagwe. Go ne ga mo siisetse kwa nageng.

Johane wa Mokolobetsi, mongwe motho yo mongwe yo ratang naga, motsumi, monna wa sekgwa. Mo lepe. O ne a sena thuto . Lepa sa gagwe—sa gagwe setlhogo , se ne se sa tshwane le sa moruta tumedi. A ba are, "Oo lona kokomane ya dinoga!" Selo se se maswe fela thata se o ka se fitlhelang mo nageng, senokwane, e ne e le —e ne e le noga. Mme a bitsa baperesiti bao, "Lona losika la dinoga! Ke mang yo o le tlhagisitseng go tshaba bogale jo be tlang? Le seka la simolola gore, 'Re ba se, gape re na le se kana se/e,' ka gore ke le raya ke re, Modimo o kgona mo mantsweng a," naga. Gape, "Selepe" (se a neng a se dirisa) "se beilwe mo modimg wa setlhare; mme setlhare sengwe le sengwe se se sa. ungweng maungo a a siameng, se tla rengwa mme se latlhelwe mo molelong." Amene.

80 E ne e le moreri ka tlholego. Monna yo mogolo wa Modimo, o tshidile ka lebaka le le khutshwane, mme tota o ne a tukisa molelo lefatshe ka bophara. O ne a gakgamatsa kokomane ele mo dikgwedng tse thataro tsa bodiredi ja gagwe. Modimo o mo godisitse dingwaga tse masome mararo, go ntsha dikgwedi

tseo tse thataro mo go ene. Mme Modimo o dira ka tsela e e leng ya gagwe, O itse thobo ya gagwe gore ke efe.

Mme refithela jaanong gore se ke se se diragetseng ka nnete. Ga ba a ka ba mo dumela, ka gore o ne e se wa bone. Ga ba aka. Bane ba dira fela jaaka go tlwaelesegile, ga ba a ka ba go bona. Bane ba sa dumele Lefoko la Modimo le le mo go Malaki kgaolo ya boraro (3), kana bane ba ka bo ba bone go papametse, ka lekwalo, gore e ne e le ene moetapele yole. Bane ba sena moporofeta sebaka sa dingwaga tse di makgolo mane, mme ke fa mongwe o tlhatoga magareng ga bone ka bofefo. Le a bona? Mme batho, badumedi, ba ne ba mo dumela gore ke moperofiti. Le a bona, ga ba a ka ba dumela seo. Ga ba a ka ba dumela, 'ka gore fa ba bona lekwalo le tlhomamisiwa ka botlalo, se a rileng o tla a se dira, le sengwe le sengwe, mme se bonwe se tlotlomadiwa sentle fa Lefoko le tla mo metsing kwa moperofiting. Foo ba ema.

81 Gona le ba le bantsi ba ba ngangang ka ditemana mo Baebeleng ka ga Johane. Le a bona, Johane a re, "Ke tlhoka go kolobediwa ke Wena, ke eng O tla ko go nna?"

Jeso a re, "Mme go nne jalo, gonne ... go re tshwanetse (go nna) go dirafatsa tshiamo yotlhe jalo. Johane, wena o le moporofeta, o itse gore setlhabelo se tshwanetse go tlhatswiwa pele ga se tsiwiwa kana se neelwa. Mme Ke sone Setlhabelo seo, mme o moperofiti mme o itse seo." Jalo a Mo kolobetsa Le a bona? Mme o ne a itse gore gone go ntse jalo.

82 Lebelela, ba ne ba mo tshega, ba mmita "lenaga, le le kuang, setlhakana tlhogo sa tumelo se se sa rutegang," jaaka go tlwaelesegile, moperofiti yole yo o etelelang pele go tla ga ga Jeso ga ntlha.

Ga ke re ba ... ga bana boiketsisi jo bo tshwanang mo bo gompionong jwa—jwa sa nnete. Ba dira jalo, ka botlalo. Mme, gakologelwang, fa o bona dolara ya maitirelo go tshwanetse go bo go na le ya nnete e e tswang mo go yone. Fa o bonang mongwe a iketsisa gore ke Mokeresete, go tshwantse go bo go na le Mokeresete wa nnete golo gongwe; ka gore, ga e ne e ka seke, eo e ka bo e le ya tshimologo kana ya nnete. O tshwanetse wa ya kwa tshimologong. Mme sekaseka ya ntlha, o bo o lebelela gore e e simologileng e ne e tswana le ya tsholofetso. Ga e le yone, jalo e dumele: tsholofetso ya paka.

Jalo seperofeso sa ga Johane se ne sa tlotlomadiwa mo thulaganyong ya Modimo. Lefoko le ne la tla kwa moperofiting mme la mo tlotlomatsa ka mmannete jaaka motho yo eleng moperofiti.

83 Gape Jeso o tsile ka e... pharologanyo le ka fa ba tlhaloganyang seporofeto seo ka teng. Bane ba sa setlhaloganye ka tsela eo. (Jaanong, re tla kwa pheletsong jaanong.) Mme go ya ka Lefoko la moperofiti se ne sa diragadiwa jaaka go kwadilwe. Seporofeto se diragaditswe; mme eseng ka tsela e baneng ba akantse gore go tla diragalang ka teng. Jaanong, ba ka bo ba tlhalogantse jang le go itse gore se se siameng le se se sa siamang? Go bona gore se ne se tlotlomadiswe ke Modimo, fa e le gore ke Modimo yo o ranolang se A se buileng. Go ne ga nna BoJeso ba maaka, mme ba etelela motho pele, segopa sa... ba le makgolo mane, kwa ntle kwa nageng le dilo; mme ga a a ka a kgona go ithurufatsa mo Lefokong, le a bona, jaaka a buile.

84 Jeso, fa a tla, o ne a tshwanetse go nna moperofiti. Go ntse jalo! Mme mo nakong e no pele ga Jeso a tla gape, go tshwanetse ga nna le tshupo ka botlalo ya ga Jeso Jeso Keresete a le mo senameng. Akanya ka seo! Jeso o rile, "Fela jaaka gon ntse ka nako ya Sotoma, jalo go tla nna jalo ka nako ya go tla ga Morwa motho, fa Morwa motho a senolwa." Ke eng se se *senotsweng*? Go phutholotswe, ga itsisiwa. Sephiri se dule se mo mpepeneneng, se senotswa. Mo nakong e Morwa motho o tla bo a senolwa ka yone, lefatshe le tla bo le le mo seemong se se tshwanang le sa nako ya Sotoma. Re mo seemong se se ntseng jalo, a ga go a nna jalo? Ee! Ke bale kae ba ba dumelang seo? Le mo seemong se se tshwanang le sa nako ya Sotoma. Mme gontse jalo ka nnete! Lebelelang gore seemo se fa kae, jaanong.

Gakologelwang, gore ka nako tsotlhe go nna go na le dithopha kana mofuta wa batho ba bararo mo segopeng sengwe le sengwe sa batho fa ba kokoana go obama, bao ke baiketsisi, ba ba sa dumelang gotlhe lele, le badumedi. Re na le bone mo setlhopheng sengwe le sengwe. Ba ne ba ntse ba na le bone ka nako tsotlhe. Go ne go na le Basotoma, go ne go na le—go ne go na le Ba ga Lote, go na le Aberahame.

85 Ba ga Aberahame e ne e le setlhopha se se kgethilweng, selo sa ntlha o ne a se mo Sotoma. Jaanong lebelelang Molaetsa wa bone! Ba ne bantse ba letetse morwa wa bone yo neng ba mo solofeditse, ba letile dingwaga tse di ntsi. Modimo o ne a supegeditse Aberahame ditshupo le dikgagamatso tse di ntsi, mme fa Modimo o ne a fologela kwa tlase ene ka sebele a le mo popegong ya motho!

Wa re, "Ene e le Moengele."

Aberahame o ne a mmita, "Morena," ka ditlhaka tse di tona are Mo-re-na. Mmadi ope wa Baebale o itse gore fa o kwala ka ditlhaka tse ditona Mo-re-na go ray Elohi eleng Modimo. "Mo tshimologong

Modimo," Morena Modimo, Elohim, Yo o leng gotlhe e bile A lekane. Aberahame o ne a mmita, "Morena Modimo, Elohim."

86 Jaanong elathoko gore, go ne go le batho ba le ba bedi ba ba neng ba ya kwa Sotoma ka molaetsa, mme ba rerela Basotoma. Ga ba a ka ba diragatsa sepe, mme bane ba ba fofatsa kana ba ba sira dipelo; se e leng, thero ya Efangeli e e sirang pelo ya motho yo o sa dumeleng.

Mme elangthoko mofuta wa sesupo se se amogetsweng ke setlhophsa sa ga Aberahame!

Jaanong, re tshwanelwa ke go bo re le Peo ya segosi sa ga Aberahame, Isake e ne e le peo ya tlhologo. Mme Peo ya tumelo, tumelo mo Lefokong le le solofeditsweng, Lefoko le le solofeditsweng (o seka wa le tlogela), e ne e le Peo yele ya segosi; e ne e le yone Peo, tumelo ya ga Aberahame. "Rona re swetse mo go Keresete, re Peo ya ga Aberahame ,ba ja boswa le ene go ya ka tsholofetso."

Elang thoko fa mo o gotlhe go ne go diragala, kwa Sotoma go ne gona le baruti ba babedi teng ba rera molaetsa o mogolo.

87 Go ne go na le Ale Mongwefela fa a na le sethophsa sa ga Aborahama yo o neng a seka a tshameka ka sethophsa se seneng se le koo. Jaanong lebelelang Yo o neng a sala le setlhophsa sa ga Aberahame, gore o ne a ba fa sesupo sa mofuta mang. A ba a re ... Jaanong gakologelwang, leina la gagwe e ne e le Aberame malatsi a sekae pele ga seo; gape ke S-a-r-r-a, eseng S-a-r-a-h (morwadia kgosi). Mme motho yo, o ne a huruletse mogoafatshe ...

Basadi ka nako tseo ba ne ba le pharologanyo le ba gompiano. Ba ne ba nna ba direla, ba thusa banna ba bone le sengwe le sengwe sepe fela, le a itse. Mme ba ne ba sa dire jalo nako tseo; bane ba sala banna ba bone morago

Jalo ba ... jalo bangele ba ntse foo. Morongwa, mme a ba a re, "Aborahamo, mosadi wa gago Sarah (S-a-r-a-h) Sarah?" O ne a itsile seo jang? O itsile seo jang?

Aberahame o ne a re, "O kwa morago ga gago mo mogopeng."

O ne a re, "Ke tlaa go etela go ya ka nako e ke e go solofeditseng. Ke tsile go go etela." Mme Sarah o ne a tshega a le nosi.

88 Fa a ntse a huruletse mogope, a bo a re, "ke eng Sara a ile a tshega, a re, 'dilo tse di tla diragala jang?'" Fa a ne a se karolo ya ga Aberahame, monyadiwa wa gagwe ka nako eo, Modimo o ka bo a mmolaile. Jalo le rona mo gompionong ka go tlhoka tumelo ga rona., fa e ne e se mo go Keresete. Seo se a tshwara go ne foo, le a bona. O ne a se kake a utlwise botlhoko kana a tseye Sarah a sa utlwise Aberahame botlhoko. Le a bona?

Mme gakologelwang, Jeso a re, "F fela jalo ka nako ya go tla ga Morwa motho." Re bona mongwe le mongwe a dumalana gore lefatshe le mo seemong se se tshwanang le sa Sotoma. Ke ne ka tsaya pampiri ya dikgang kwa Los Angeles eseng bogologolo , mme o ne a re, ke akanya gore ke "bosotoma bo oketsegile ka dipesente di le masome mabedi kana masome mararo mo Los Angeles, ngwaga mongwe le mongwe go oketsega jalo." Ke ... Oo, go bosula thata! Mo go goromente wa rona le gongwe le gongwe, sengwe le sengwe se setse se sokamisitswe. Go ntse jalo! Gotlhe, tsamaiso yotlhe, kereke le sengwe le sengwe se sokamisitswe. E mo pakeng ya tshokamo..

89 Jaanong ke batla go le botsa sengwe lona bakaulengwe bame ba baruti ba bodumedi. Eseng gore ke bua kगतलhanong le lona, mokaulengwe yo o rategang; ke fano go go thusa , mokaulengwe wame. Ke fano go emela se Lefoko la Modimo le reng se siame, ke be ke le tshwara ka seatla le go ntsha bontsi kana boidiidi jo ja batho mo seemong se. Go ntse jalo!

Mme lebelelang fa, ga re ise re ke re nne le morongwa mo Sotoma, yo leina la gagwe le le nang le ditlhaka tse di felelang ka h-a-m go fitlhelela mo gompiano. Re nnile le Spurgeon, Wesley, Luther, le sengwe le sengwe fela, and everything else, mme gotlhe ka bophara jwa lefatshe ga go ise go ke go nne le morongwa yo leina la gagwe le ditlhaka tsa lone tse di felelang ka h-a-m. Go ntse jalo! Bonang, G-r-a-h-a-m, ke ditlhaka tse thataro, Billy Graham; moefangele yole yo o itsegeng thata, ka ditiro tse di kgolo tsa Modimo, monna yo o rometsweng go tswa kwa Modimong. O na le karolonyana ya tshiamiso titeonyana, mme o tshikinya ditshaba ka yone, le a bona, fela jalo. Ga gona ...

Lebelelang Oral Roberts mo ba phuthago la ba Mapentekosete. Go kile ga nna le mongwe yo o ntseng jalo leng?

Ditlhaka tse thataro, e seng tse supa. Abraham ke A-b-r-a-h-a-m, dithaka tse supa. Billy Graham ke G-r-a-h-a-m, dithaka tse thataro.

Jaanong lebelelang barongwa. Lebelelang nako e re leng mo go yone, ga go ise go ko go nne le nako e e ntseng jana mo ditsong tsa rona. Lebelelang ditshupo tse A solofeditseng go di supa mo setlhopheng

sa paka e nngwe le nngwe. Lebelelang gore ba fa kae. Go tshwana, go ntse jalo, di rulagantswe ka maemo le ka thulaganyo. Tlholego, lefatshe, sengwe le sengwe, di ntse fela jalo jaaka nako ya tsone.

90 Jaanong le seka la fetwa ke se, fa re tswelela re tshwantsha Ditemana tse di sentseng! Ka bonako jaanong, ka gore ke le tshwere ka lobaka. Pitso ... Lebelelang fa. Mme go ya ka moperofiti , o tsile fela kwa Lefokong, fela ka nako e e neng e beilwe.

Jaanong lebelelang paka e re tshelang mo go yone. A ga re tshela mo nakong ele ya Sotoma? Lebelelang morongwa yo o ne a rometswe kwa setlhopheng sa ga Aberahame. Lebelelang dipalo, ditlhaka, le thulaganyo ya dipalo tse di supang Leina la Gagwe. O a re, "Ga gona sepe mo leineng." O seka wa ba wa letelela ope a go bolelela jalo. O ne a fetolelang leina gotswa mo go Aberame, gore e nne Aberahame, Sarai go nna Sara. O ne a fetolelang Simone go nna Petere, le botlhe ba bangwe? Le a bona? E le ruri go na le sengwe. Go ntse jalo!

91 Ke lone lebaka le ke reng lo seka, o seka lwa bitsa ngwana wa gago o re "Ricky," kana "Elvis," kana sengwe. *Elvis* o raya "katse," *Ricky's* o raya "peba." Le a bona, fa o re ... Go ntse jalo. "Les," kana sengwe, o seka wa ba wa bitsa ngwana ope wa gago ... bana jalo. Fa o ba biditse jalo, le fetole ka bonako, batho. O seka wa ... Wena seo ... Fa o dumela gore ke mothanka wa Modimo, o seka wa ngaparetsa leina leo mo ngwaneng yoo. Le a bona? Nyaa, rra, mofe leina le sele kontle ga leo. Hei! Ke ne ke sa tshwanela go tsena mo go eo, ka goreke dule mo sethogong kgang yame, mme ke e thatswitse e fedile jaanong. Ke ... Ke fela ka fa o dirang ka teng, ga o itse fa o e buileng. Le a bona?

92 Ba mmiditse, "Motswakwa, nkadilatla, diabolo, a Beelesebube" mme ba re, "O itirile Modimo." Oo, hei!

A moporofeta Isaia ga a re, "O tla bidiwa Modimo yo o Maatla"? Isaia kgaolo ya boferabongwe le temana ya borataro (9:6), "Gonne ngwana re mo tsaletswe, ngwana wa mosimane re mo neilwe, mme puso e tlaa nna mo leruding la gagwe; mme leina la gagwe le tlaa bidiwa Mogakolodi, Kgosana ya Kagiso Modimo Mothata, Rara wa Bosakhutleng." Go ntse jalo! Gape mo go Moitshephi Johane kgaolo ya ntlha le temana ya ntlha, "E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo. Me Lefoko le ne la dirwa nama mme la nna magareng ga rona." A le dumela seo? O ne a fela a se ... E ne e le moperofiti mme o ne a le go feta moperofeti; e ne e le Modimo-moperofiti. Ke eng a ne a tshwanelwa ke go tla?

93 Gakologelwang, O tla mo maineng a mararo a morwa. O tla lantlha mo leineng la Morwa motho. Ga ise a ipitse "Morwa Modimo." A le itse seo. Le a bona, O tla mo leineng la Morwa motho, e leng moperofiti Jehofa ka sebele, eleng Rara, o ne a bitsa Jeremia, "morwa motho"; moperofiti ke morwa motho. O tla ...

Jaanong o tla morago ga Letsatsi la Pentekosete, o boa a le mo sepopegong sa Mowa o o Boitshepho, eleng maatla a a fetang a a tlwaelegileng. Jaanong ke Morwa Modimo.

Mo nakong ya Sekete sa dingwaga O tla bo e le Morwa Dafite, a ntse mo setulong sa bogosi sa ga Dafite. Le a bona, o tla mo ... Ke Morwa Modimo, Morwa Motho, Morwa Dafite.

94 Oo, Baebele e tletse ka dithuto tse di thwathwakgolo. Ga re ka ke ra di bua tsotlhe mo bosigong bo le bongwe. Mme go maleba gore go tliša kana go bua ka se jaanong. Kamoso o kanna a seke a phirime. Re ka nna ra bo re tsamaile pele ga kamoso. Ke ka tswa ke rerela motho yo o tla bong a tlhokafetse pele ga kamoso maphakela. Ke ka nna ka bo ke tlhokafetse pele ga moso. Mokaulengwe, kgaitšadi, ga se dithamane, ke mabaka a nnete. Ga re itse nako e re tla tlhokafalang ka yone, mme o tla seke o nne le monyetla morago ga go hema la bofelo. Dira gore o siamise jaanong, o seka wa eme go fitlhelela kamoso mo mosong,, go katswa go bo go le tlhari.

95 Elang thoko jaanong, ba ne ba mo dira sone se baporofiti ba rileng ba tla se mo dira, fela jaaka se ba se dirang mo pakeng eno ya Laodikia. Ga o batla go e bona, bala Tshenolo 3, "Difofu, ga ba a ikatlega, mme ga ba itse. Keresete wa retologa ..." Ga a simolola go itshenola mo sebobego sa peo, yone fela e e neng ya tsena mo mmung e boela gape mo Monyadiweng wa ga Keresete; fela mo Monyadiweng le Monyading, ke nama e e tshwanang le madi, le bodiredi jo bo tshwanang, le dilo tse di tshwanang, a dira sone se a sentseng a se dirile; e leng Mowa o o Boitshepho.

Mme fa ba a iketsisa gape ba dira sengwe le sengwe fela, mongwe le mongwe o na le lekwalo la gagwe le a sianang kana le a le dirisang, le se. Oo, ga o ise o ke o nne le maikutlo a a ntseng jalo! Le ... [Mokaulengwe Branham o a hemela mo teng ka nko ya gagwe — Ed.] "Ke utlwa go nkgga diabolo jaanong" Gotlhe *mo*, ga go ka fa ditemang di kwadilweng ka teng gotlhelele!

96 Mme selo sa mmatota se rapaletse fela mo fa pele ga bone, ba bo ba tsaya tsela e sele bare, "Ga ba mo phutheng yame." Hei, hei, bonang fela, sefoku se goga sefoku se sengwe. A ga ba kake ba wela mo mosimeng kana khuting botlhe? Ba fofaditswe ke ditso tsa setho tsa ngwao ya makoko a diphuthego, ba mo ntsheditse kwa ntle ga kereke ya bone jaaka Modimo a rile ba tla dira, mo go Tshenolo 3 ; jaaka go tlwaelesegile, jaaka go perofetilwe.

Elathoko ka fa Jeso ai- ...a neng a ikitsisa barutwana ba ka teng, jaanong, re tla bo re tswala go tswa foo. Barutwana ba babedi ba, Kaiafase... nyaa Keleopase , le tsala ya gagwe. Jaanong re mo tsogo, mo mosong wa morago ga tsogo, tshogo ya ntlha, , a moso o montle , Jeso o tsogile mo baswing mme o tshela magareng ga batho ba gagwe. A kgopolo e ntle e le ruri!

O fano mo letsatsing leno go tshwana fela jaaka a ne A le ka nako ele, ka gore O tshwana maabane, letsatsi leno, le go ... Mme a itshenolo go feta mo bo gompiaenong go feta ka dipaka tse di fetileng fa e sale ka nako eo; e tla ka korong le letlhaka moko( tsotlhe di fetile jaanong), re mo korong gape. Le a bona, re boetse gape mo tlhakeng.

97 E e itsegeng e le ... itse ... Lelang ka fa A dirang gore a itsewe ke batho ba gagwe ka teng, jaanong, gakologelwang, jaaka fa e le Mesia wa bone (pele ga re tswala) wa Lefoko le le solofeditsweng la paka. Elangthoko! O ne a bonagala go, mo go ... jaaka a setse a buile gore o tla bonala, mo baporofiting .h Elangthoko, "Dieleele, le bonya mo pelong go dumela gore se baporofeta botlhe ba kwadile ka Ene se tshwanetse sa diragadiwa."

Mo lebeleleng! O umaka gone mo Lefokong la Modimo, Ga A ise a tswele kwa ntle mme a ba raya a re, "A ga le nkitse? Ke nna Mesia yo o tsogileng mo baswing." Ga A ise a bue jalo. Le a bona, O ba neela Ditemana, jaaka Johane a ne a dira, le botlhe ba bangwe. Le a bona? O ne fela ... Ba ne ba tshwanelwa ke go lemoga seo ka bobone. Bane ba tshwanelwa ke go ikatlholela ka bobone. Jaanong, le seka la robala, ikatlholeleng.

"Dieleele, le dipelo di bonya go dumela se baperofiti botlhe ba buileng gore se tla diragala." A kgalemo mo go ba baneng ba ithaya bare ba a mo itse. Le a bona?

98 Elathoko ka fa a simolotseng kgang ka teng. Ga a ise a itshupe gone foo, jaaka ke ne ke bua mo metsotsong e e fetileng, mme o ne a re, "E he, a ga le itse Mesia wa lona wa paka e? A ga le itse gore Ke Ene?" Mothanka wa Modimo tota ga a ke a itshupa ka tsela e e ntseng jalo; ditemana mo Baebeleng di supa se a leng sone. E le ruri, o tla dira jalo. Mme o ne a batla go tsewa-tsia mo go se baperofiti ba rileng se lebelelwe mo Mesieng wa paka. Le a e bona? Boela gone kwa morago: "Dieleele, le dipelo di bonya go dumela se baporofiti botlhe ba buileng gore se tla diragala."

Ene, jaaka Johane, a letla Lefoko la Baebela go mo supa, gore Ke Mang mo go bone. Mo go tshwanetse go bo go tlhamaletse gore go lemosege ka botlalo. Fa Lefoko le mo supile, go tshwanetse ga bo go tlhamaletse gore ke Mang yo e neng e le tsholofetso e ba neng ba e lebile. Ba ne ba itsile gore o ne ... mongwe o ne a tshwanelwa ke go tla ka nako eo.

Ka goreng, O ne a re, "Jaanong mme ke le supegetseng se Lefoko le reng se tshwanetse go diragala mo nakong e."

99 Mo bosigong jono, go leka go le bolelela Lefoko ka Lefoko (le ka maemo, lefelo, maina, dipalo, le sengwele lesengwe) gore re fano kwa bofelong jwa nako ? E le rule le ka bona se ke buang ka sone. Le a bona? Lebelelang! Go tlhamaletse ga go tlhoke go supiwa gape. Fa a ne a le fa mo lefatsheng o ne a re, "Tlhotlhomisang ditemana, le akanya gore le na le botshelo jo bo sa khutleng mo go tsone; tseo ke tsone ... tse di supang ka ga me, le a bona, gore Ke mang."

Elang thoko, O simolotse ka moperofiti Moshe, moperofiti ,mo go Duteronome 18:15 Ke lebeletse Ditemana fa. Duteronome 18:15, Moshe o ne a re, "Morena Modimo wa lona ..."

Le a bona, Modimo o buile le ene a le kwa godimo kwa thabeng. Mme , oo, hei, ditumo tsa modumo, ba ne ba re, "A —A Morena ... A Moshe a bue, e seng Modimo, pele ga re nyelela."

A re, "Ba buile sentle. Ke tla ... Ga ke na go tlhola ke bua le bone jaana, mme ke tla ba tlisetsa moperofiti." Mme seo e ntse e le molaetsa wa Gagwe go fithlelela gompiano. Ke sone se se tsileng go feleletsa kgang yotlhe kwa bofelelong. Goa tshwanela, ka gore Lefoko la Morena le tshwanelwa ke go tla kwa moperofiting. Ke sone seemo fela se sethswanaelwang ke gore go ka tla mo go sone. Ga go sa nne jalo go kgathanong le Lefoko la Modimo, mme go mo dira gore e nne e kare o bua sengwe se se sa nnang jalo. Le a bona? Ga go kake ga ya kwa sekolong sa bodumedi. Le ya kwa moperofiting. Mme moperofiti o romelwa go tswa kwa Modimong, o tlhomilwe. Mme o itsile jang gore go ntse jalo, mme eseng se motho a se buileng, ...

100 Re nnile le bo Elija, le dibaki, le sengwe le sengwe, le dikobo, le dilo tse tsotlhe tse di senang tlhologanyo, mme ba ya ba ipopa go nna diphuthego le sengwe le sengwe fela.

Mme go tla tla mo lefatsheng leno, ka tsholofetso ya Modimo, motlhanka wa Modimo tota, a supilwe ke modimo (ka Lefoko la gagwe e le karabo ya nako eno), le le tla bayang Monyadiwa mo thulaganyong (palo e nnye tota ya kereke) mme a bo a e tseela kwa godimo. Go ntse jalo! O tla itsise, "Bonang, yo ke Ene ke buileng ka ga gagwe, le a bona, o tla tla.."

Mme tsotlhe tse baporofeta ba di buileng ka ga Ene, le ka paka eno, ka gore ruri go ne go ka kgathisa go Mo utlwa a bua jalo. A le rata gore le bo le Mo utlwile a bua seo?? "Baperofiti botlhe ba buile ka gone ..." Gakologelwang, O buile se baperofiti ba se buileng ka Gagwe, a nopola mafoko ka ga Gagwe, se a neng a se buile, (mme o ne a le Lefoko); a inola.

101 Jaanong a re reetseng mafoko a a neng A inola. A le batla go utlwa se a se buileng le bone? A re tsweleleng ka puisano ya bone jaanong, pele fa re ema.

Jaanong, ba boleletswe ka ditiragalo tsa bofelo tsa papolo, ka polelo ya kwa lebitleng le phuphu, mme basadi ba Mmone, mme mongwe a rile ba ne ba mmonnye, le jalo. A re ... Ba —ba mmoleletse ka seo. Mme o tsamaya fele sentle ka Lefoko ka ga ... a nopola mafoko a a buang ka ga Ene mo Lefokong.

"Jaanong, lebelelang mo go Sekaria (12)." (O tshwanetse a ne a nopola Sakarea mo kgaolong ya lesome le bongwe mo temaneng ya lesome le bobedi (11:12).) "Ka gore o ne a rekisiwa ka disolofera dile masome mararo. A Mesia o ne a sa tshwanelwa ke go rekisiwa ka disolofera di le masome a mararo?"

"Mo go Dipesalema 41:9, O ne a okwa ke ditsala tsa gagwe. Le a bona?"

"Sekaria 13:7, o ne a tlogetswe ke barutwana ba Gagwe.

"Mo go Dipesalema 35:11, o ne a patlelediwa ke basupi ba maaka.

"Mo go Isaia 35:7, o ne a didmala fa pele ga ba Ba mmonang molato, ga a ise a ke a bule molomo wa Gagwe." (Tsothe disiamme, rra.)

"Isaia 50:6, O ne a kgojwa.

"Dipesalema 22—22, O ne a goa mo sefapanong, 'Modimo Wame, o ntlogeletseng?' Marapo a me otlhe a ntibile. Ba tlhabile diatla tsa me le dinao tsa me.hey pierced." (Lebelelang seporofeto se a neng a kgona go bua ka sone!)

"Isaia 9:6, Gonne ngwana re mo tsaletswe, kgarebane e tla ithwala, fela jalo.

"Mme gape mo go Dipesalema 22:18, ba—ba—ba ne ba kgaogana diaparo tsa Gagwe gareng ga bone.

"Mo go Isaia 7:14, kgarebane e tla ithwala.

"Dipesalema 22:7 le 8), ba ne ba Mo dira ... o ne a sotlwa ke baba ba gagwe, O ... ba e kabong gotwe ke ditsala tsa gagwe, baba ba gagwe, kereke.

"Mo go Dipesalema 22 gape, O ne a ... le fa e le lengwe la marapo a gagwe le ne lesa tshwanela go robega, mme ba tlhaba diatla tsa Gagwe le dinao tsa Gagwe.

"Isaia 53:12, o ne a swa le disinye.

"Mo go Isaia 53:9, o ne a gobetse, gape a fitlhwa le mokaulengwe wa mohumi.

"Mo go Dipasalema 16:10, O ne a tsoga mo baswing. Dafite o ne a bua jalo, 'Gonne ga ke kitla ke tlogelela Moitshephi wame gore a bole, gape ga ke kitla ke tlogela mowa wa gagwe mo bobipong.' O ne a tsoiwa mo baswing.

"Malaki 3, Johane wa Mokolobetsi e ne e le moetelelapele wa Gagwe."

Le ditshwantsho tsotlhe tse a ka tswang a ne a di supa! Le mo go Isake yo e leng tshwantsho ya Gagwe a le kwa godimo kwa Thabeng ... kwa godimo kwa thabeng kwa rraagwe Aberahame a neng a mo isa teng, mo go Genesis 22.

102 E ne e le gone jaanong ba neng ba simolola go lemoga gore ke mang yo o diragaditseng Ditemana tse di solofeditsweng mo pakeng eo. Ke go ne foo, morago fa go setse go le thari, ba ne ba simolola go lemoga. "Oo! Jalo he, ema motsotso! Le itse goreng?" Bane ba itse gone foo gore Tsala ya bone e neng e bapotswe, eleng Jeso, e ne e le ene Moperofiti yo o neng a solofeditswe. Bane ba itse ka gore ... Le a bona, ba ne ba sa ngathelwa ka Ditemana.

"Mme, fa, dilo tse tsotlhe tse di neng di tshwanetse ke go diragala kwa sefapanong, dilo tse tsotlhe. Dielelele, ka dipelo tse di bonya go tlhaloganya se baporofeta bothe ba se buileng; ka fa Mesia yoo a tla sotlegang, mme a tsene mo kgalalelong ya Gagwe, mme a tsoge ka letsatsi la boraro."

Mme ba tswelela. "Mme moo go siame. Ka re O—O... A dipelo tsa rona di ne tsa seka tsa tuka mo go rona?" ba bua jalo. Ke sone se dipelo tsa bone di ne tsa nna le chesego! Diperofofiso tse a neng a difa di ne tsa diragadiwa.

103 Gotswa foo ba ne ba simolola go lemoga gore Tsala ya bone, Motho yo o ba neng ba ja le ene, ba bua le le ene, ba amana le ene, ba ya go tshwara ditlhapi le ene, ba robala mo sekgweng le ene, yo o diragaditseng Lefoko le le solofeditsweng la paka! E ne e le yone eo. Ba ne ba tsamaile sekgele sa dikilometara dile lesome le bongwe, go ne go lebega e le nako e khutshwane thata, ke akanya, mme ba ne ba nna le thero ka tlotlomatso ya seperofeso e e tsereng dioura tsei thataro (sebakanyana se selele mo nakong ya rona mo bosigong jono, le a bona). Jaanong gosimolola go nna nako ya bosigo mo maitseboeng, Dipone tsa maitseboa di tsile kana di tshubile.

Ke nako e e tshwanang jaanong, kereke! Dipone tsa maitseboa ditshubile! Mo go Bahebere 13;8, "O tshwana maabane, letsatsi leno, le ka bosakhutleng." Oo, ditiragalo di papamatswa ka seperofeto, mo letsatsi lone leo. Lebone la maitseboa le le solofeditsweng ke moperofiti wa Modimo, mo go Sekaria 14;7, a le bule matlho a modumedi wa nnete gape go bona ditiragalo tse di diragalang mo bogompionong, tse di supilweng ka seperofeso gore re mo metlheng ya bofelo. Jeso o etla.

Yone tota... Ke ...

104 O ne a re, "Go tla nna le letsatsi le le tla se keng le bidiwe bosigo kana motshegare." O ne a re, "Mme mo maitseboeng go tla nna le Lesedi." Jaanong, re a itse, go ya ka lebopo la lefatshe, letsatsi le thaba kwa botlhabatsatsi mme le phirimi kwa bophirima. Jaanong, moperofiti o rile, "Go tla nna le nako e e gogang ka bolelele e e hutsafatsang, e kare e ... e e ka se bidiweng motshegare kana bosigo; e ka re go letlatlana, e le letsatsi le le letobo."

Jaanong, Morwa o ne a tsoga kae? Eng ... E ne e le Mo-rwa yo re neng re bua ka ene jaanong. Yo ke mo-rwa wa tlhologo wa thabo ya letsatsi kwa botlhaba le kwa bophirima. Ene tota Modimo yo o tswanang, yo o tshwanag tota, ... *Letsatsi*, eseng morwa. Mme Mo-rwa Modimo o ne a tsoga pele kwa botlhaba tsatsi, mo bathong ba botlhaba.

Mme morago ga a sena go tsamaya, ba ne ba dira eng? Dingwaga dile makgolo mararo tse di latelang, ba ne ba simolola lekoko la bone la ntlha, ya kereke ya Katoliki ya Roma. Mo Metlheng ya Lefifi ba tswelela, ba bo batswa mo go yone. Ba ne ba ka dirang? Selo se se tshwanang. Go nnile letsatsi la ... Ga e ise e ko e tsamaye e bidiwe motshegare kana bosigo. Ba ne ba na le ditlaelo tse di lekaneng, mme ba dumetse gore o ne A le Morwa Modimo, mme a tsamaya mo leseding le ba neng ba le mo go lone, ba ne ba itirela dikereke, ba ne ba ikagela dipatela le dikole le jalo, le dikolo tsa go ithutela bodumedi, ba romela bana ba bone kwa sekolong.

105 Mme moperofiti o rile, "Go tla nna le Lesedi gape mo nakong ya maiseboa. Morwa o tla okomela kwa ntle gape, go tla nna le Lesedi." Eng? Ene Morwa (Mo-rwa) yo o neng a senolelwa ka senama mo nakong ya moso, o boa gape a senolwa mo nakong ya maitseboa.

Jaanong tshwantshanya Lekwalo la Moitshephi Luke 17:30, "Mme mo letsatsing leo, jaaka go ne go ntse ka malatsi a Sotoma, go tlhomiwa ga lefatshe, mo nakong e Morwa motho a neng a senolwa.

Go tla nna Lesedi ka nako ya maitseboa,  
Tsela ya go ya kwa Kgalalelong o tla e bona e le ruri.

Oo, hei! Bathong, re fa kae?

Ditshába di a kgaogana, Iseraela o a tsoga,  
Ditshupo tsa baporofeta tse di boletsweng pele;  
Nako ya Baditshába e badilwe, a tletse ka tshwenyego le dikgoreletsi; (Mo lepeng jaaka a relelela mo lewatleng!)  
Boelang, ko ga lona lona, oo ba le phatlalaleditsweng.  
Letsatsi la thekololo le gaufi,  
Dipelo tsa batho di a koafala ka poifo;  
Tlang ka Mowa o o Botshepho, baakanya dipone tsa lonagore dituke sentle,  
Lebelelang ko godimo, thekololo ya lona e gaufi. (o tshwanetse.)

Mokaulengwe, kgaityadi, ke nako e e tshosang. Lepa dilo tse di porofetilweng, lepa dilo tse di diragalang. Lebelelang seperofiso sotlhe se diragadiwa, mme re tla bona gore tse tsotlhe ke ka ga eng. Ga se segopa ... sa tshika ya tumedi e efeteletseng. Ke Modimo a rurufatsa Mafoko a Gagwe tota, tota. Lentswe le iteilwe, ditsala, tshabelang mo go lone ka bofelo jo le ka bokgonang. Seperofiso se totomatsa paka e re tshelang mo go yone.

106 A re obeng ditlhogo tsa rona. [A Mokaulengwe mongwe mo phuthegong o bua ka diteme. Kgaityadi o fa tlhanolo. Mokaulengwe yo o mo seraleng o bua a re, "A re ka iketla ka nakwana fela? Modimo o dirisitse Mokaulengwe Branham, mme tlotso e mo go Mokaulengwe, gape ga a ise a fetse. Mme ..." Lefelo le le sa gatisang sepe mo kgatisong ya theipi — Ed.]

Modimo yo o rategang! A le lemoga nako e re tshelang mo go yone, ditsala? A le ka leka go ganetsana le Modimo? A le ka re "Ga a bua nnete," fa a setse a se supile kana bontshitse? Ke ene a



ithanolelang Lefoko la Gagwe ka sebele. A le batla go mo direla?

Jaanong ditlhogo tsa lona di obilwe, le dipelo tsa lona di obilwe, mokaulengwe, kgaityadi.

E ka nna ya bo e le bokopano ja rona ba bofelo. Re ka nna ra se ka ra tlhola ... Ga ke ka boa morago ga ngwaga go tloga letsatsi leno, ga ke tshela, go tla bo go na le bale bantsi ba ba leng fano ba ba tla bong ba seo fano mo nakong eo. Mme ke tla tshwanelwa ke go kopana le lona kwa Setilong sa katlholo mme ka arabela tsotlhe tse ke di buileng mo bosigong jono.

107 Fa pele ga Modimo, fa le santse le akanya sentle, a jaanong le ka direla Modimo go le kana? Ga o itse gore o ... Itebelele fela ka go itebelela mo seiponeng sa Modimo ( eleng Baebele), ga go kgathalesege gore omang, mme o re, "Ke a itse gore ke tlhela fela thata go nna morwadia Modimo, lebelela tsela e ke dirang dilo ka teng. Ke tlhela fela thata go nna morwa wa Modimo, lebelela tsela e ke dirang dilo ka teng. Mme Modimo, ga ke batle gore ke bo ke le mo seemong se, Ke—Ke ke batla go leka ka bonatla go tsena mo lefelong leo." Ke batla gore o tsholeletse letsogo la gago ko Modimong, ope fela, kwa oleng gone mo kagong e, "Ee Ke batla go nna morwa wa Modimo. Ke batla go nna moradia Modimo. Ke batla go diragatsa sengwe le sengwe se Morena wame a se laetseng." Jaanong lona ... A Modimo a le segofatse. Ke abelela gore ke diperesente tse di masome a boferabongwe tsa bareetsi.

Janong lebelela fa, tsala yame. Go ne go ka nna jang fa o ne o tshedile ka nako e eneng Johane a rera ka yone? Gone go ka nna jang fa o ne o tshedile ka nako e eneng Jeso a le fa? O ka bo o le mo letlhakoreng la ga mang? Fa o ne o tshedile mo malatsing a ga Jeso ... Gakologelwa, fa a ne ... Fa o ne o tshedile ka nako e e ko morago, go ka bo go tshwana fela le fa o tshela gompiano. Jeso e ne yo o tshwanang o ikitsese ka Lefoko la Gagwe, le a bona, mme ga go a tlwaelesaga thata.

108 Mme tlang ke le bolelelang, ga ke leke go raya batho ke re ba tlogele kereke kana ... Hei, Ke batla gore o ye kwa kerekeng, "Le seka la tlogela go kokoana lotlhe." Mme se ke lekang go se lebolelela ke gore le gatelelang mo Bogosing jwa Modimo. Le tshware dilo tse, eleng lefatshe, kereke ...

Mapentekosete, batho ke lona le tsenelela thata mo go nneng selefatshe. Le tseneletse thata mo go saleng selefatshe morago. Go motlhofo fela, le tswela le lebelela telebishene le tsotlhe tse, le tsela e di dirang ka yone, mo gotlhe, le santlha wa itse.... Dikolo tsa thutelo bodumedi, dikolo di simolotse go repisa fa le fale, le *se*, *sele*, le *tse dingwe*, ga o re wa gore ... Go tshwanetse go tla ka tsela e e ntseng jalo. Ba kereke ya Pentekosete, ba ntse ba nkeme nokeng, ga ke ka ke ka bua sepe kgatlanong le yone. Mme ke sone se ke se kuelang kontle, "Bakaulengwe bame, tswang!" Bitsa ... Ga le na ditirelo tse le neng le a tle le nne le tsone. Batho ga ba sa tlhole ba tshwana jaaka ba ne ba ntse. Mme Jeso Keresete o a tshwana, a re tseneng mo go Ene.

109 Jaanong, lona ba le tsholeditseng diatla tsa lona, gakologelang, go ne go na le Lentswe le le iteilweng mo nageng, mme motswedi o o o santse o butswa mo bosigong jono. Lentswe la bone le iteilwe, Keresete, ke ene Lentswe le le iteilweng lele.

Mme bosigong jono, go ya ka fa ke itseng ka teng, kereke e ka tswa ya bo e ... Nako ya go bitsa e ka tswa e setse e fetile, Ga ke itse, ga ke kake ka rialo. Gakologelang, batho ba ne ba tswela fela ka go nna le bokopano kana ditirelo, ka go tshwana, morago ga papolo ya ga Jeso. Mme ... le batho botlhe, ba—ba ba tla tla, ba tla ... Lepang! Ba—ba tla tswela ka go rera, gape bare ba a " bolokwa" le sengwe le sengwe, fela jaaka e kare ... "Lefatshe le tswela jaaka le ne le ntse, " ba rialo. Mme go tla bo go le thari ka nako eo.

110 Ga o sa ntse o na le monyetla, mokaulengwe wame; ga o sa ntse o na le monyetla, kgaityadi; tla ya mo Bogosing jwa Modimo. Ga o tlhoke gore o bo o le ka fa tlase ga sepe fela mme o tlhoka tumelo e e phepa fela go dumela Lefoko la Modimo. Ke Ene Lefoko leo! "Morena Jeso, Ke a itse jaanong ke itebeletse mo seiponeng sa Lefoko la Modimo oo, ke tlhela jang. Mme, Modimo yo rategang, fano bosigong jono, mo bosigong jono jwa Mosupologo, fano mo San Bernardino, California, mo lefelong le, mo ke—mo ke gone gotlhe mo ke nang nago, Morena, mme ke tla go neela Wena. A o ka ntsaya jaaka ke ntse, Morena? A o ka ntetelela go tshabela kwa mokgorong ka bonako? Ebile ke bona barongwa. Ke bona nako, ke bona pitso go tswela kwa ntle ga Sotoma. Ke bona ditshupo. Ke bona setlhopha sa ga Aberahame se amogela Lesedi. Ke bona ditshupegetso, Jeso a bonagadiwa gape magareng ga rona jaaka a ne a bonagaditswe pele. Ke bona dilo tsotlhe tse o di solofeditseng. Ke bona baiketsise; ke bona o rile, 'Jaaka go ne go ntse ka malatsi a ga Moshe,' ka ga Jamberese le Janese ba ne ba tla ba iketsisa, mme ba sala ba ntse mo matlakaleng a ba neng ba le mo go one."

111 Bona, ba ne ba seka ba kgona go sala Moshe morago mo Lefokong gore ba ntshe bana mo nageng, ka gore ba ne ba itsalantse le Egepeto. Bane ba seka ba kgona go go dira, le fa ba ne ba dira tiro e e tshwanang le e Moshe a ne a e dira. Mme boelelele jwa bone bone ba bonafala. Mme Baebele ya re, GO BUA MORENA, "Go tla dira gape jalo ka nako ya malatsi a bofelo."

Mme o go bona ka matlho a gago, ga o le motho wa semowa. Ke ... Ga ka ke ka go tlhalosa. Ga go

tlhokafale gore ke go tlhalose. "Dinku tsame di utlwa Lentse Lame." Are yeng kwa go ene jaanong, fa re santse re na le monyetla. A le tla dira jalo?

112 Ga o tlhoka go kolobediwa ka Mowa o o Boitshepho, ga o batla go ineela sesha, go simolola botshelo jo bosha; moruti wa gago ga a kake a go nyatsa, o tla go ratela gore o dirile jalo. Ineele mo Modimong ka bojotlhe mo bosigong jono, ga re santse re le fano. A re ... Ee, Ke a itse gore go ntse go le thata, go kgaola, mo go sa tlwaelesegang, ga ke dire jalo gore ke nne makgakga, ke dira jalo gore ke ikanyege. Ke dira jalo ka gore ke a le rata, Ke rata Modimo, gape ke dira jalo go leka go le thusa. Mme ka nnete, tsala, Ke—Ke—Ke dumela ... Mme ka pelo yame yotlhe, ka tumelo yame yotlhe, Ke dumela gore Molaetsa wame o tswa ko Modimong. Go —Go ntse go ipontsha, mo dingwageng tse di fetileng.

Jaanong reetsa, mo bosigong jono neela sengwe le sengwe se o nang le sone, sengwe le sengwe se o se tlhokang. Ke dumela, ka pelo e e ineetse ka nnete, fa o ka ema ka dinao, mme o tsholetse matsogo a gago, mme o bo o re, "Modimo yo o Rategang, ke nna yo. Ntsaya, Morena. Ga ke kitla ke leka go dirisa tlhaloganyo yame le ditlhaloso tsame. Lefoko la Gago la re ke tshwanelwa ke go nna 'boitshepho, Ke tshwanelwa ke go tsalwa sesha, Ke tshwanelwa ke go tladiwa ka Mowa o o Boitshepho, mme Mowa o tla nketelela pele go nkisa ko Boammaruri jotlhe.' Modimo yo o Rategang, Ke fa fano, nketelele pele." A o tla dira jalo? Ga o dira seo thata, tsholetsa letsogo la gago, o re, "Ke rata go dira jalo, ke a rata."

113 Jalo a re emeng ka dinao.

Fela jaaka ke ntse, ke sena kopo epe kana e le ngwefela),  
Mme gore Madi a Gago a ne a tshololwa ka ntata yame,  
Mme gore O a mpitsa go tla ko go Wena,  
Oo Kwana ya Modimo, (Kgoro ya Modimo fela) ... tla Ke ...

Jaanong tsaya tiro yotlhe ya gagwe, sengwe le sengwe sepe fela, go lapa ga gago, sengwe le sengwe ... Go ka reng fa o ne o swa go ne jaanong?

Jaaka ke ntse, O tla nkamogela,  
Re tla amogela, boitswarelo, go tlatswiwa, kamogelo;  
Ka gore ke ...

A o ka tsholetsa letsogo la gago, mo temaneng e jaanong?

Ke a solofetsa, Ke tla dumela,  
Oo Kwana ya Modimo, Ke a tla! Ke a tla!

Jaanong ga moletsi wa okene a tswelletse a letsa—a tswelletse a letsa, a mongwe le mongwe wa rona

...

114 Banana, a le batla go felela le tshwana le ba kwa ntle kwa mebileng, segopa se sa ditsotsi?

Kgaitisadi, a o batla go nna le moriri o mokhutshwane, fa e le tloto ya gago kwa Modimong ya se Nasaretha go nna le moriri o moleele? "Ke matlhabisa ditlhong gore a kgaole moriri wa gagwe." A o ka apara dikgethe tsa dikete le dilo tse ba di aparang mo bo gompionong, mo ke—mo ke mesese ya boitsholo jo bo sa siamang, ka mebele ya lona e itshupile mo go yone, kwa ntle kwa mo mebileng? A o itse gore monna mongwe le mongwe yo o lebelelang o apere bo kamponwana bao o dira boaka mo pelong ya gagwe? Mme le itshupa jalo. A le itse, lona basadi, lona ba le itakang sefatlhego, gona le mosadi a le mongwefela mo Baebeleng yo o neng a itaka sefatlhego? Mme Modimo o ne a mo jesa dintsá. Jesebele, leina le le neng le tlhoilwe fa e sale ka letsai la gagwe, ka ntata ya ditiro tsa ga gwe. Le a itse gore e ne e le moperofiti Elija yo o mo hutsitseng gape a mmitsa jalo? A le itse gore e ne e le Herodase yo neng Johane wa Mokolobetsi a mo tshwara morago ga fa? A le itse ... Ga o batle go nna selo se le sa lefatshe sa Hollywood "G o rata lefatshe le dilo tsa lefatshe, lerato la Modimo ga le yo mo go wena."

115 Mokaulengwe, tsala ya me ya moruti, ga go na sepe ... Ntlhologanyeng tswetswe, ke mokaulengwe wa lona. A o batla go ikamanya, le lona maloko a kereke ( Mamethodisete, Mabaposite, kana sepe fela se oleng sone) a o batla go tshwarelela mo lekokong leo ka gore mmago le nkukuago o ne a tshwareletse mo go lone? O dule mo sengweng go tla mo go seo, mo o e ne e le Lesedi la letsatsi leo; jaaka ka nako ya ga Noa. Le ke letsatsi le lengwe.

O a re, "Ee, Ke ne ke na le ..."

Letsatsi le ga se letsatsi la Pentekosete. Paka ya Pentekosete e fetile. Pentekosete e fetlile, nako e ke nako ya thobo. Le a bona? Mme nako ya thobo, thaka e; setse e noseditswe kana e setse e tshetswe metsi, thaka e tloga e butswa. Tla mo thakeng, mokaulengwe yo o rategang. Nkutlweng, ntumeleng, ga o dumela gore ke motlhanka wa Modimo, a mongwe le mongwe wa lona, ka tsela ya gago, obang ditlhogo tsa rona ka boikokobetso mme re fe thapelo e re—e re itseng gore re tshwanetse go e fa, "Modimo, ntseye jaaka ke ntse."

Mme mokaulengwe, kgaitisadi, le nna ke namalala mo aletareng mo bosigong jono: Modimo, mpope o ntire pharologanyo. Dira sengwe, Modimo, ntire ka fa O batlang ke nna ka teng.

Le tsaya gore go mothogo go ema fano mme o bo o kgagolakanya batho ditokitoki jalo? Ke selo se se thata go se dira. Mme a ke hutsege ga ke sa dire jalo.

116 Modimo yo o rategang, jaaka bareetsi ba oba ditlhogo le dipelo, ka nako e no e e masisi jaaka re tswala thuto e ya Baebele; ga re bona tshupegetso ya Mowa o o Boitshepho o o tshikintseng tshaba eno, ditirelo tsa tsosoloso tse di kgolo le ditshupo, re itse gore sengwe se tshwanetse go latela se. Mme ra bo re bona Baengele bao ba ba supang ba tla fa godimo ga thaba ya Arizona, e bile gone go supilwe mo dipampiring tsa setshaba se sotlhe. Go bona Jeso ka sebele mo marung, a lebeletse kwa tlase, mme a re, "Mo go Tshenolo (10:7), mo Molaetseng wa moengele wa bosupa, dikano tse di tla bulwa, masaitseweng a Modimo a tla itsifadiwa." Gore badiradiphetogo ga ba tshela lebaka le le lekaneng go—go a itsitse. Mme fa, dikano tse di supang tse di kanetseng selo sotlhe di tshwanetse tsa bulwa mo nakong eno. Go bona ditshupo tsotlhe tse dikgolo le dikgagamatso tse di dirilweng, di totomaditswe, di boletswepele pele ga di diragala, mme ga go nako epe e O kileng wa re swabisa kana wa re latlha, mme o o ne wa go diragatsa fela jaaka o buile.

117 Modimo yo o rategang, re lemoga gore Jeso Keresete o mo magareng ga rona. Re a itse gore o fano. O fano mo bosigong jono, Modimo yo o sa bonaleng o fano le rona, mme o ka rurufatsa tsholofetso e a e fileng mo Lefokong la Gagwe. Ka fa o neng Wa ema ka teng, o huraleditse mokwatla, mo tshimologong pele ga baiketsisi ba tsena mo mosakong, Morena, kana ba tsena mo—mo—mo lebelong, jaaka go ne go ntse. O supile gape wa rurafatsa kana netefatsa, o porofetile mme wa bolela tsela e go tla diragalang ka yone, mme re bona go diragala ka tsela e ntseng jalo. Mme Rara, Modimo, re itse gore ga e kake ya bo e le motho, e tshwanetse gore e be e le Modimo. Jalo re itse gore ke Wena o leng fano mo bosigong jono. Re itshwarele dibe tsa rona.

Modimo yo o rategang, O fodisitse malwetse a rona, jaanong re —re itshwarele dibe tsa rona, Morena, tsa go tlhoka go nna Mokeresete ka fa o batlang ka teng, e seng.... Banna kana basadi ba ipolela gore ke ba kereke ya mafoko a molemo, mme fano re iphitlhela re wela go sele jaaka dikoko tsa makoko a diphuthogo. Re thuse, Modimo yo o Rategang, re tseye o re tshikinye ka Mowa wa gago o o Boitshepho. Mme ga gona le sengwe mo go rona se se tshwaneng le Wena, se ntshe mo go rona, Morena. MME o tlhome maoto a rona mo Lefokong la Modimo le le Boitshepho, mme o lete Mowa o o Boitshepho o tuke mo dipelong tsa rona mme o ntshe matlakala a go tlhoka tumelo le go otsela ga nako eno; oo, Modimo re tshikinye. Re neye seo , Modimo. Re tlhatswe! Re bope! Re dire! Modimo, re neye seo.

118 Fa go na le mongwe fano mo bosigong jono, Morena, yo o nang le thaka eo mo dipelong tsa bone, peo eo ya Modimo mothati e e tlhomilweng go Tshela gotswa kwa tshimologong ya lefatshe; ke a itse, Morena, gore ba tlamilwe gore ba utlwe mo nakong eno. Jalo, Ke rapela, Modimo, gore O tlatse mewa ya pelo tsa bone mme o ba sedifatse ka kolobetso e e ntsháfaditsweng ya Mowa o o Boitshepho, mme o ba romele mo ditseleng tsa bone, ka boipelo le boitumelo.

Morena Modimo, ba ... Ke aba go naya. Ga ke itse gore ke bo mang, O a itse. Boikarabelo jame ke go rera Lefoko la Gago, Morena, jaaka fa o le senola. Le na le boikarebelo ka mo go setseng: ko peo e welang teng. Ke e latlhela fela. Morena Modimo, Ke rapela gore e wele mo mmung o o siameng, gape o o nonneng mo bosigong jono. Gore ba le bantsi ba go bone, Morena, mme ba eme ba nne Bakeresete ba ba phatsimang mo malatsing a abofelo, gore selo se segolose re solofetseng gore se tle, se tla tla ka bonako. Re neye se o Morena. Mme o tla tsaya Kereke ya Gago, Monyadiwa wa Gago, mme o Mo ise kwa gae. Re go bona gotlhe go ntse ka tlhamalalo. Tla ya, Morena, Jeso. Re neela tse tsotlhe mo go Wena, mo Leineng la ga Jeso Keresete, gore re bone maduo. Amene.

Ke a Mo rata, Ke a Mo rata  
Ka gobane o nthatile pele  
Mme o rekile poloko yame  
Kwa Mokgorong ...

119 A le a Mo rata? Jalo, jaanong le tshwanetse go ratana. Dumedisanyang ka matsogo jaaka le opela gape.

Ke a Mo rata, Ke a Mo rata  
Ka gobane a nthatile pele  
Mme o rekile poloko yame  
Mo ...

Jaanong a re "Mo" feng kgalaletso. Ke ba le kafe ba ba itseng pina e:  
Ke tla Mo galaletsa, Ke tla Mo galaletsa,  
Galaletsa Kwana e e bolaetsweng baleufi;  
Mo neyeng kgalaletso lona batho lotlhe,  
Gobane Madi a Gagwe a tlhatswitse selabe sepe fela.

A re e opeleng jaanong:

Ke tla Mo galaletsa, Ke tla Mo galaletsa,  
 Galaletsa Kwana e e bolaetsweng baleufi;  
 Mo neyeng kgalaletso lona batho lotlhe,  
 Gobane Madi a Gagwe a tlhatswitse selabe sepe fela.

A le ikutlwa le gotlhegile le le motlhofo? Tsholetsang matsogo a lona mme le bue le re, "Oo, seo se ntira gore ke ikutlwe ke itumetse." Mokaulengwe, ke rata difela tseo tsa bogologolo. A ga le di rate? Di tsenelela mo boteng jwa pelo.

Ke tla Mo galaletsa, Ke tla Mo galaletsa,  
 Galaletsa Kwana e e bolaetsweng baleofi;  
 Mo neyeng kgalaletso lona batho botlhe,  
 Gobane Madi a Gagwe a tlhatswitse selabe sepe fela.

120 A re tsholetseng matsogo a rona jaanong mme re galaletse Modimo, mongwe le mongwe wa rona, ka tsela e o e batlang.

Morena Jeso, re a Go leboga. Re a Go galaletsa, Morena. Re naya kgalaletso ka go bo o biditse batho go tswa mo Babilona. Re Go lebogela Madi a Morwa wa Gago, Jeso Keresete. Re a go leboga ka go bo A re dira gore re tlhatswege mo motsotsong one. Re ka- ... Re kopa maitshwarelo ditlolo tsa rona, boeleele ba rona, Morena, go kgopiwa ga rona mo lefifing. Oo Modimo, e kete re ka tlhatloga mme ra phatsima, gape ra tsamaya mo Leseding la maitseboa, mme re nne leungo la Setlhare se se tlang ka Masedi a maitseboa. Re neye seo, Modimo. Re ineela mo go Wena, mo Leineng la Jeso Keresete.

Jaanong ka ditlhogo tsa lona di obilwe, Ke le neela baruti ba ba emeng nokeng tirelo.



[www.messagehub.info](http://www.messagehub.info)

Thero Ka

**William Marrion Branham**

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo  
 (10:7)